

JUGOPETROL A.D.

FINANSIJSKI ISKAZI I
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
ZA GODINU ZAVRŠENU 31. DECEMBRA 2021.

SADRŽAJ

Opšte informacije	1
Izvještaj nezavisnog revizora	2-7
Iskaz o finansijskoj poziciji/Bilans stanja/	8-10
Iskaz o ukupnom rezultatu/Bilans uspjeha/	11-13
Iskaz o tokovima gotovine	14
Iskaz o promjenama na kapitalu	15
Napomene uz finansijske iskaze	16-44

JUGOPETROL A.D.
Finansijski iskazi za godinu završenu 31. decembra 2021.

OPŠTE INFORMACIJE

Odbor Direktora

U periodu od 01.01.2021. do 30.03.2021.:

1. Georgios Georgiou - predsjednik Odbora direktora
2. Panagiotis Loukas - član
3. Tripko Krgović – član
4. Panagiotis Athanasopoulos – član
5. Theodora Papadimitriou – član
6. Konstantinos Pantazis – član
7. Dejan Bajić – član

U periodu od 31.03.2021. do 22.12.2021.

1. Panagiotis Loukas – predsjednik Odbora direktora
2. Georgios Gregoras - član
3. Tripko Krgović – član
4. Panagiotis Athanasopoulos – član
5. Theodora Papadimitriou – član
6. Antonios Kelesis – član
7. Dejan Bajić – član

U periodu od 23.12.2021. do 31.12.2021.

1. Panagiotis Loukas – predsjednik Odbora direktora
2. Maria Patsalides - član
3. Tripko Krgović – član
4. Charikleia Vardakari – član
5. Ioannis Dimarakis – član
6. Antonios Kelesis – član
7. Dejan Bajić – član

Sjedište kompanije
Stanka Dragojevića bb
81000 Podgorica
Montenegro

Banke
Crnogorska Komercijalna Banka
Hipotekarna Banka A.D. Podgorica
NLB Montenegro Banka
Prva banka Crne Gore
Erste Banka
Addiko banka

Revisor
Ernst & Young Montenegro d.o.o.
Ul. Stanka Dragojevića bb
Zgrada Universal Capital Bank, II sprat
81000 Podgorica
Crna Gora

**IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
AKCIONARIMA AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA ISTRAŽIVANJE, EKSPLOATACIJU I PROMET
NAFTNIH DERIVATA "JUGOPETROL", PODGORICA**

Mišljenje

Izvršili smo reviziju finansijskih iskaza Akcionarskog društva "Jugopetrol", Podgorica (u daljem tekstu: „Društvo”), koji obuhvataju iskaz o finansijskoj poziciji na dan 31. decembar 2021. godine, iskaz o ukupnom rezultatu, iskaz o promjenama na kapitalu i iskaz o tokovima gotovine za godinu koja se završava na taj dan, i napomene uz finansijske iskaze koje uključuju sumarni pregled značajnih računovodstvenih politika.

Po našem mišljenju, priloženi finansijski iskazi istiniti i objektivno prikazuju finansijsko stanje Društva na dan 31. decembar 2021. godine, rezultate njegovog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završava na taj dan u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori.

Osnova za mišljenje

Reviziju smo izvršili u skladu sa Standardima revizije primjenljivim u Crnoj Gori. Naše odgovornosti u skladu sa tim standardima su detaljnije opisane u našem izvještaju nezavisnog revizora u sekciji o odgovornostima revizora za reviziju finansijskih izvještaja. Nezavisni smo od Društva u skladu sa Međunarodnim kodeksom etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde nezavisnosti) (IESBA Kodeks) i etičkim zahtjevima koji su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Crnoj Gori i ispunili smo naše druge etičke odgovornosti u skladu sa ovim zahtjevima i IESBA Kodeksom. Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da nam pruže osnovu za naše mišljenje.

Ključna revizijska pitanja

Ključna revizijska pitanja su pitanja koja su, po našem profesionalnom prosudivanju, bila od najvećeg značaja u našoj reviziji finansijskih iskaza za tekući period. Ova pitanja su razmatrana u kontekstu revizije finansijskih iskaza u cjelini i u formiranju našeg mišljenja o njima, i mi nismo iznijeli izdvojeno mišljenje o ovim pitanjima.

Ispunili smo odgovornosti definisane u dijelu revizorskog mišljenja *Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza*, uključujući ključno revizijsko pitanje. Kao rezultat toga, usluge revizije su obuhvatile određene procedure koje imaju za cilj da odgovore našoj procjeni rizika postojanja materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim iskazima. Rezultati revizorskih procedura, uključujući i procedure sprovedene u cilju rješavanja pitanja ispod, pružaju osnovu za naše revizorsko mišljenje na prateće finansijske iskaze.

Ključna revizijska pitanja (nastavak)

Potencijalna obaveza za sudski spor sa Montenegro Bonus doo Cetinje

Kao što je opisano u Napomeni 33 Potencijalne i preuzete obaveze, na dan 31. decembra 2021. godine Društvo je objelodanilo potencijalnu obavezu koja je rezultat neizvjesnosti ishoda tužbe koju je podnijelo društvo Montenegro Bonus doo Cetinje.

Identifikovali smo analizu potencijalne obaveze za sudski spor sa Montenegro Bonus doo Cetinje kao ključno revizijsko pitanje s obzirom na to da procjena na kojoj se zasniva navedena potencijalna obaveza uključuje značajan nivo prosuđivanja od strane rukovodstva, oslanjajući se na pravno mišljenje stručnjaka, u određivanju mogućeg ishoda i značajnost iznosa na finansijske iskaze.

Identifikovali smo kontrole kreirane i uspostavljene od strane Društva u vezi sa nadgledanjem sporova i analizom vjerovatnog ishoda. Pored toga, dobili smo i pregled aktivnih sporova pokrenutih od strane Montenegro Bonus doo Cetinje i povezanih (potencijalnih) obaveza procijenjenih od strane Društva na kraju godine i sa pravnim timom Društva smo razgovarali o prirodi materijalnih sporova, razvoju kroz ključna pitanja i njihovom statusu.

Sa eksternim advokatima Društva razgovarali smo o pravnom razvoju događaja, pročitali smo odgovore na revizorska pitanja dobijena od eksternog pravnog savjetnika i prošli kroz odluke i presude donesene od strane sudova. Osim toga, procijenili smo adekvatnost objelodanivanja navedenih u Napomeni 2.13 Značajne računovodstvene politike – Rezervisanja i Napomeni 33 Potencijalne i preuzete obaveze pratećih finansijskih iskaza u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima Crne Gore (MRS 37 Rezervisanja, Potencijalne obaveze i Potencijalna sredstva).

Ključna revizijska pitanja (nastavak)

Priznavanje prihoda

Društvo je priznalo prihod za godinu završenu 31. decembra 2021. godine u iznosu od EUR 149.889.262 što je i objelodanjeno u Napomeni 23 Prihodi iz poslovanja u finansijskim iskazima. Značajna procjena rukovodstva je neophodna kako bi se utvrdila cijena transakcije za obavezu izvršenja uključujući i bilo koji element varijabilne naknade (popusti, rabati i drugi vid podsticaja za kupce). Imajući u vidu različite ugovorne obaveze prema kupcima i procjenu koju treba uključiti u cilju dobijanja procjene očekivanih popusta, priznavanje prihoda od bonusa i rabata kupaca predstavlja ključno revizijsko pitanje.

Razumjeli smo i ocijenili interne kontrole u vezi sa priznavanjem prihoda i testirali smo njihovu efektivnost. Pored toga, izvršili smo testiranje uzorka kupaca sa najvećim godišnjim prometom kako bismo utvrdili da li su ugovorom definisani i dodijeljeni popusti, bonusi kupaca, rabati kao i plaćanja poslovnim partnerima bez prepoznatljive protiv usluge uzete u obzir prilikom mjerena cijene transakcije za svaki ugovor ponaosob i prilikom priznavanja prihoda za taj period.

Izabranom uzoraku kupaca smo uputili zahtjev za potvrdu stanja potraživanja od kupaca na dan bilansa. Testirali smo transakcije oko kraja godine kako bismo procijenili da li su prihodi priznati u ispravnom računovodstvenom periodu. Izvršili smo analitičke procedure za prihode kako bismo bolje razumjeli trendove tokom godine, njihovu povezanost sa potraživanjima i gotovinom, kao i analizu marže profita. Pored toga, testirali smo na uzorku naloge za knjiženje priznate kao prihod fokusirajući se na neobične ili nepravilne transakcije. Procijenili smo adekvatost objelodanjivanja navedenih u Napomeni 2.17 Značajne računovodstvene politike – Priznavanje prihoda i u Napomeni 23 Prihodi iz poslovanja u pratećim finansijskim iskazima u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima Crne Gore (MSFI 15 Prihodi od ugovora sa kupcima).

Ostale informacije sadržane u godišnjem izveštaju menadžmenta Društva

Ostale informacije se odnose na informacije sadržane u godišnjem izveštaju menadžmenta, ali ne uključuje finansijske iskaze i izveštaj revizora o njima. Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu ostalih informacija u skladu sa propisima Crne Gore.

Naše mišljenje o finansijskim iskazima ne obuhvata ostale informacije. U vezi sa revizijom finansijskih izvještaja, naša odgovornost je da pročitamo ostale informacije i time razmotrimo da li su ostale informacije uskladene u svim materijalno značajnim aspektima sa finansijskim iskazima, sa našim saznanjima stečenim u toku revizije ili se na drugi način čine materijalno pogrešnim. Pored toga, izvršili smo procjenu da li su ostale informacije pripremljene, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore, posebno da li su ostale informacije u formalnom smislu u skladu sa zahtjevima i postupcima za pripremu ostalih informacija Zakona o računovodstvu Crne Gore u kontekstu materijalnosti, odnosno da li bi neko nepoštovanje ovih zahtjeva moglo uticati na prosudjivanja donijeta na osnovu ovih ostalih informacija.

Na osnovu sprovedenih procedura, u mjeri u kojoj smo u mogućnosti da ih ocijenimo, izvještavamo da:

1. ostale informacije koje opisuju činjenice koje su takođe prikazane u finansijskim izvještajima su, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu sa finansijskim iskazima;
2. ostale informacije su pripremljene u skladu sa zahtjevima Zakona o računovodstvu Crne Gore.

Pored toga, naša odgovornost je da, na osnovu saznanja i razumijevanja Društva stečenih u reviziji, izvijestimo da li ostale informacije sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Na osnovu postupaka koje smo izvršili u vezi sa dobijenim ostalim informacijama, nijesmo utvrdili materijalno značajne pogrešne iskaze.

Odgovornost rukovodstva i lica ovlašćenih za upravljanje za finansijske iskaze

Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju finansijskih iskaza u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim propisima koji se primjenjuju u Crnoj Gori i za one interne kontrole za koje odredi da su potrebne za pripremu finansijskih iskaza koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed prevarne radnje ili greške.

Pri sastavljanju finansijskih iskaza, rukovodstvo je odgovorno za procjenu sposobnosti Društva da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti, objelodanjujući, po potrebi, pitanja koja se odnose na stalnost poslovanja i primjenu načela stalnosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako rukovodstvo namjerava da likvidira Društvo ili da obustavi poslovanje, ili nema drugu realnu mogućnost osim da to uradi.

Lica ovlašćena za upravljanje su odgovorna za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza

Naš cilj je sticanje uvjeravanja u razumnoj mjeri o tome da finansijski iskazi, uzeti u cjelini, ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale uslijed prevarne radnje ili greške; i izdavanje izvještaja revizora koji sadrži naše mišljenje. Uvjeravanje u razumnoj mjeri označava visok nivo uvjeravanja, ali ne predstavlja garanciju da će revizija sprovedena u skladu sa standardima revizije primjenljivim u Crnoj Gori uvijek otkriti materijalno pogrešne iskaze ako takvi iskazi postoje. Pogrešni iskazi mogu da nastanu uslijed prevarne radnje ili greške i smatraju se materijalno značajnim ako je razumno očekivati da će oni, pojedinačno ili zbirno, uticati na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovu ovih finansijskih iskaza.

Kao dio revizije u skladu sa standardima revizije primjenljivim u Crnoj Gori, mi primjenjujemo profesionalno prosuđivanje i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Isti tako, mi:

- Vršimo identifikaciju i procjenu rizika od materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim iskazima, nastalih uslijed prevarne radnje ili greške; osmišljavanje i obavljanje revizijskih postupaka koji su prikladni za te rizike; i pribavljanje dovoljno adekvatnih revizijskih dokaza da obezbijede osnovu za mišljenje revizora. Rizik da neće biti identifikovani materijalno značajni pogrešni iskazi koji su rezultat prevarne radnje je veći nego za pogrešne iskaze nastale uslijed greške, zato što prevarna radnja može da uključi udruživanje, falsifikovanje, namjerne propuste, lažno predstavljanje ili zaobilazeњe interne kontrole.
- Stičemo razumijevanje o internim kontrolama koje su relevantne za reviziju radi osmišljavanja revizijskih postupaka koji su prikladni u datim okolnostima., ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema interne kontrole entiteta.
- Vršimo procjenu primjenjenih računovodstvenih politika i u kojoj mjeri su razumne računovodstvene procjene i povezana objelodanjivanja koje je izvršilo rukovodstvo.
- Donosimo zaključak o prikladnosti primjene načela stalnosti kao računovodstvene osnove od strane rukovodstva i, na osnovu prikupljenih revizijskih dokaza, da li postoji materijalna neizvjesnost u vezi sa događajima ili uslovima koji mogu da izazovu značajnu sumnju u pogledu sposobnosti entiteta da nastavi sa poslovanjem u skladu sa načelom stalnosti. Ako zaključimo da postoji materijalna neizvjesnost, dužni smo da u svom izvještaju skrenemo pažnju na povezana objelodanjivanja u finansijskim iskazima ili, ako takva objelodanjivanja nisu adekvatna, da modifikujemo svoje mišljenje. Naši zaključci se zasnivaju na revizijskim dokazima prikupljenim do datuma izvještaja revizora. Međutim, budući događaji ili uslovi mogu za posljedicu da imaju da entitet prestane da posluje u skladu sa načelom stalnosti.
- Vršimo procjenu ukupne prezentacije, strukture i sadržaja finansijskih iskaza, uključujući objelodanjivanja, i da li su u finansijskim iskazima prikazane osnovne transakcije i događaji na takav način da se postigne fer prezentacija.

Saopštavamo licima ovlašćenim za upravljanje, između ostalog, planirani obim i vrijeme revizije i značajne revizijske nalaze, uključujući sve značajne nedostatke interne kontrole koje smo identifikovali tokom revizije.

Takođe, dostavljamo licima ovlašćenim za upravljanje izjavu da smo usklađeni sa relevantnim etičkim zahtjevima u pogledu nezavisnosti i da ćemo ih obavijestiti o svim odnosima i ostalim pitanjima za koja može razumno da se prepostavi da utiču na našu nezavisnost, i gdje je to moguće, o povezanim mjerama zaštite.

Odgovornost revizora za reviziju finansijskih iskaza

Od pitanja koja su saopštena licima ovlašćenim za upravljanje, mi određujemo koja pitanja su bila od najveće važnosti u reviziji finansijskih iskaza za tekući period i stoga su ključna revizijska pitanja. Mi opisujemo ova pitanja u izveštaju revizora, osim ako zakon ili regulativa isključuje javno objelodanjivanje o tom pitanju ili kada, u izuzetno rijetkim okolnostima, utvrdimo da pitanje ne treba da bude uključeno u izveštaj revizora, zato što je razumno očekivati da negativne posljedice budu veće nego koristi od takve komunikacije.

Rukovodeći Partner za reviziju koja je rezultirala Izvještajem Nezavisnog revizora je Danijela Mirković.



The stamp contains the following text:
DRUŠTVO ZA REVIZIJU
• ERNST & YOUNG
MONTENEGRO
DOO
PODGORICA

Danijela Mirković
Ovlašćeni revizor

Ernst & Young Montenegro d.o.o.
Podgorica, Crna Gora

29. mart 2022. godine

ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/ na dan 31.12.2021 godine
 -u EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redn i broj	Nap ome na broj	Iznosi	
				2021	2020
1	2	3	4	5	5
	AKTIVA				
00	A. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	001			
	B. STALNA IMOVINA (003+008+016)	002		54.518.877	53.113.608
01	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (004 do 007)	003	5	6.291.283	6.218.292
010	1. Ulaganja u razvoj	004		-	-
011 i	2. Koncesije, patenti, licence i slična prava i ostala nematerijalna ulaganja	005		5.344.312	5.347.180
012	3. Goodwill	006		848.942	848.942
016 i	4. Avansi za nematerijalna ulaganja i nematerijalna ulaganja u pripremi	007		98.029	22.170
015	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (009+010+011+015)	008	6	46.613.931	45.166.219
020 i	1. Zemljište i objekti	009		37.615.706	33.751.279
022	2. Postrojenja i oprema	010		5.984.334	5.911.213
023,	3. Ostala ugrađena oprema, alati i oprema (012+013+014)	011		1.738.447	1.743.387
027dio	3.1. Investicione nekretnine	012		1.738.447	1.743.387
021 i	3.2. Biološka sredstva	013		-	-
025	3.3. Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva	014		-	-
026 i	3.4. Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva i nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi	015		1.275.444	3.760.339
	III DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (017 do 023)	016	7	1.613.663	1.729.097
030,	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	017	7a	2.349	2.349
039dio	2. Dugoročni krediti matičnom i zavisnim pravnim licima	018		-	-
033dio	3. Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica)	019	7a, 7b	78.508	79.315
039dio	4. Dugoročni krediti pravnim licima kod kojih postoji učešće u kapitalu (sem zavisnih pravnih lica)	020		-	-
031dio	5. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	021		-	-
032dio	6. Dugoročna finansijska ulaganja (dati krediti i hartije od vrednosti)	022		-	-
034,	7. Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja	023	7c	1.532.806	1.647.433
035,					-
036,					-
039dio					-
038,					-
039dio					-
288	C. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	024			-
	D. OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)	025		56.994.825	52.819.710
	I. ZALIHE (027 do 030)	026	8	17.044.301	9.830.890
10	1. Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume)	027		106.756	142.117
11	2. Nedovršena proizvodnja	028		-	-
12 i 13	3. Gotovi proizvodi i roba	029		16.633.688	9.458.166
15	4. Dati avansi	030		303.857	230.607

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena na broj	Iznosi	
				2021	2020
	II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031	9	16.772.477	14.139.848
202, 203, 209dio	1. Potraživanja od kupaca	032	9a	10.814.482	8.738.841
200, 209dio	2. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	033		-	-
201, 209dio	3. Potraživanja od ostalih povezanih lica	034		-	-
	4. Ostala potraživanja (036+037+038)	035	9b	5.957.995	5.401.007
223	4.1. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	036			
27	4.2. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	037	13	5.472.076	4.033.601
21, 22, osim 223	4.3. Ostala nepomenuta potraživanja	038		485.919	1.367.406
	III. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (040 do 042)	039	10	163.648	164.105
236dio	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica namenjeno trgovaju	040		-	-
237	2. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	041		-	-
23 osim 236dio i osim 237	3. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	042		163.648	164.105
24	IV. GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI	043	11	23.014.399	28.684.867
04	V. STALNA SREDSTVA NAMJENJENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	044	6	-	-
28 osim 288	E. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	045	12	248.521	73.180
	F. UKUPNA AKTIVA (001+002+024+025+045)	046		111.762.224	106.006.498
	PASIVA				
	A. KAPITAL (102+103+104+105+111+116)	101	14	94.118.133	91.816.595
30	I. OSNOVNI KAPITAL	102	14.1	67.986.605	67.986.605
31	II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL	103		-	-
320	III. EMISIONA PREMIJA	104		-	-
	IV. REZERVE (106+107+108+109-110)	105		8.406.081	8.374.513
321	1. Zakonske rezerve	106			-
322dio	2. Statutarne rezerve	107	14.2	2.469.979	2.469.979
322dio	3. Druge rezerve	108	14.2	6.080.719	6.080.719
330 i p.s.r.33 1 - 336	4. Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	109		163.009	130.634
d.s.r. 331 - 336	5. Negativne revalorizacione rezerve i nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata	110		(307.626)	(306.819)
	V. NERASPOREĐENI DOBITAK ILI GUBITAK (112+113-114-115)	111		17.725.447	15.455.477
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	112		12.197.697	12.885.468
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	113		5.527.750	2.570.008
350	3. Gubitak ranijih godina	114		-	-
351	4. Gubitak tekuće godine	115		-	-
	VI. UČEŠĆE KOJE NE OBEZBJEĐUJE KONTROLU	116		-	-
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (118+122)	117		1.834.436	922.486
	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (119 do 121)	118	15	373.255	414.616
404 dio	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	119		373.255	414.616
400 dio	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	120		-	-
40, sem 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	121		-	-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena na broj	Iznosi	
				2021	2020
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (123+124)	122		1.461.181	507.871
414, 415	1. Dugoročni krediti	123		-	-
41 bez 414, 415	2. Ostale dugoročne obaveze	124	6	1.461.181	507.871
498	C. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	125	16	88.158	85.040
495dio	D. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	126		-	-
	E. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (128+129)	127		14.623.773	12.193.304
467	I KRATKOROČNA REZERVISANJA	128			
	II KRATKOROČNE OBAVEZE 130 do 137)	129		14.623.773	12.193.304
422dio 423dio 424dio 425dio 426 429dio	1. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije	130		-	-
422dio 423dio 424dio 425dio 429dio	2. Obaveze po osnovu kredita od kreditnih institucija	131		-	-
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	132	18	1.475.893	1.244.571
433 i 434	4. Obaveze prema dobavljačima	133	19	2.587.470	2.057.966
439dio	5. Obaveze po menicama	134			-
420 i 431	6. Obaveze prema matičnom i zavisnim pravnim licima	135	32c	1.080.534	889.958
421 i 432	7. Obaveze prema ostalim povezanim licima	136		-	-
	8. Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (138 do 142)	137		9.479.875	8.000.810
439dio	8.1. Ostale obaveze iz poslovanja	138	17	151.439	237.787
45 i 46	8.2. Ostale kratkoročne obaveze	139	20	607.461	532.794
47,48 osim 481	8.3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda	140	21	8.158.987	6.967.698
481	8.4. Obaveze po osnovu poreza na dobit	141		561.989	262.530
427	8.5. Obaveze po osnovu sredstava namjenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno	142		-	-
490, 491, 494, 495, 496, 497, 499	F. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	143	22		
				1.097.723	989.073
	G. UKUPNA PASIVA (101+117+125+126+127+143)	144		111.762.224	106.006.498

Obrazac uskladen sa članom 5. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 145/21) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U Podgorici,

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Odgovorno lice

Dana 29/03/2022



ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/

u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.

-EUR-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				2021	2020
1	2	3	4	5	5
60 i 61	1. Prijodi od prodaje - neto prihod	201	23	149.889.262	82.301.014
630 i 631	2. Promjena vrijednosti zaliha gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje	202		-	-
62	3. Prijodi od aktiviranja učinaka i robe	203		-	-
	4. Ostali prihodi iz poslovanja (205 do 207)	204	24	971.464	2.355.226
64 i 65	a) Ostali prihodi iz redovnog poslovanja	205		183.578	197.141
67, 691 i 692	b) Ostali prihodi iz poslovanja	206		787.886	2.158.085
68, sem 683 i 685	c) Prijodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine	207		-	-
	5. Troškovi poslovanja (209+210)	208	25	140.749.719	78.122.657
50 i 51	a) Nabavna vrijednost prodane robe i troškovi materijala	209		127.652.881	66.590.773
53, 54 i 55	b) Ostali troškovi poslovanja (rezervisanja i ostali poslovni rashodi)	210		9.600.083	8.408.634
54 (dio)	Amortizacija	210a		3.496.755	3.123.250
	6. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (212+213)	211	26	3.015.785	2.762.007
52 dio	a) Neto troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi	212		1.997.820	1.753.369
	b) Troškovi poreza i doprinosa (214 do 216)	213		1.017.965	1.008.638
52 dio	1/ Troškovi poreza	214		225.260	217.794
52 dio	2/ Troškovi doprinosa za penzije	215		456.272	458.087
52 dio	3/ Troškovi doprinosa	216		336.433	332.757
	7. Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja imovine (osim finansijske) (218+219)	217		65.979	111.793
580,581, 582,589 dio	a) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja stalne imovine (osim finansijske)	218		-	-
584, 589 dio	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklađivanja obrtne imovine (osim finansijske)	219		65.979	111.793
57, 591 i 592	8. Ostali rashodi iz poslovanja	220	27	1.013.129	914.503
	I. Poslovni rezultat (201+202+203+204+208-211-217-220)	221		6.016.116	2.745.281
	9. Prijodi po osnovu učešća u kapitalu (223 do 225)	222		-	-
660 dio	a) Prijodi po osnovu učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	223		-	-
661 dio	b) Prijodi po osnovu učešća u kapitalu ostalih povezanih pravnih lica	224		-	-
669 dio	c) Prijodi po osnovu učešća u kapitalu nepovezanih pravnih lica	225		-	-
	10. Prijodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova (kamate, kursne razlike i efekti ugovorene zaštite) (227 do 229)	226		-	-
660 dio	a) Prijodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od matičnog i zavisnih pravnih lica	227		-	-
661 dio	b) Prijodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od ostalih povezanih pravnih lica	228		-	-
662 dio 663 dio 664 dio 669 dio	c) Prijodi od ostalih finansijskih ulaganja i zajmova od nepovezanih pravnih lica	229		-	-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				2021	2020
	11. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (231 do 233)	230	28	117.932	137.473
660 dio	a) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	231		-	-
661 dio	b) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica	232		-	-
662 dio					
663 dio	c) Finansijski prihodi po osnovu tekućih potraživanja od nepovezanih pravnih lica	233		117.932	137.473
	12. Vrijednosno usklajivanje kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine (235-236)	234		-	-
683, 685	a) Prihodi po osnovu vrijednosnog usklajivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	235		-	-
583, 585	b) Rashodi po osnovu vrijednosnog usklajivanja kratkoročnih finansijskih sredstava i finansijskih ulaganja koji su dio obrtne imovine	236		-	-
	13. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite (238 do 240)	237	29	35.775	36.670
560	a) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	238		-	-
561	b) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa drugim povezanim licima	239		35.775	36.670
562, 563, 564, 569	c) Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite po osnovu odnosa sa nepovezanim licima	240		-	-
	II. Finansijski rezultat (222+226+230+234-237)	241		82.157	100.803
	III. Rezultat iz redovnog poslovanja prije oporezivanja (221+241)	242		6.098.272	2.846.084
690 - 590	IV. Neto rezultat poslovanja koje je obustavljeno	243			-
	V. Rezultat prije oporezivanja (242+243)	244		6.098.272	2.846.084
	14. Poreski rashod perioda (246+247)	245	30	570.522	276.076
721	1. Tekući porez na dobit	246		567.331	262.530
722	2. Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	247		3.191	13.546
	15. Dobitak ili gubitak nakon oporezivanja (244-245)	248		5.527.750	2.570.008
	VI. BRUTO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (250 do 257)	249		31.568	49.955
330	1. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu nekretnina, postrojenja, opreme, nematerijalnih ulaganja i bioloških sredstava	250		(734)	26.148
331	2. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu preračuna finansijskih izvještaja inostranog poslovanja	251		-	-
332	3. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala	252		-	-
333	4. Promjene aktuarskih dobitaka i gubitaka po osnovu planova definisanih naknada aktuarskih dobitaka (ili gubitaka) u vezi sa definisanim planovima penzionih naknada	253			
334	5. Promjene učešća u ostalom sveobuhvatnom rezultatu pridruženog društva	254		-	-
335	6. Promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka po osnovu instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje	255		-	-
336	7. Promjene revalorizacionih rezervi po osnovu hedžinga tokova gotovine	256		-	-
337	8. Ostale promjene nerealizovanih dobitaka i gubitaka	257		-	-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Redni broj	Napomena broj	Iznos	
				2021	2020
	VII. ODLOŽENI PORESKI RASHODI ILI PRIHODI PERIODA U VEZI SA DRUGIM STAVKAMA REZULTATA /POVEZANIM SA KAPITALOM/	258		-	-
	VIII. NETO REZULTAT DRUGIH STAVKI REZULTATA /POVEZANIH SA KAPITALOM/ (249-258)	259		31.568	49.955
	IX. NETO SVEOBUVATNI REZULTAT (248+259)	260		5.559.318	2.619.963
	X. ZARADA PO AKCIJI	261		1,19	0,56
1.	Osnovna zarada po akciji	262	31	1,19	0,56
2.	Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	263		-	-
	XI. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	264		-	-
	XII. NETO REZULTAT KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA KOJI NE OBEZBEĐUJU KONTROLU	265		-	-

Obrazac uskladen sa članom 5. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 145/21) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U Podgorici,

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Odgovorno lice

Dana 29/03/2022



ISKAZ O TOKOVIMA GOTOVINE
 u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.
 -EUR-

POZICIJA	Redni broj	Iznos	
		2021	2020
1	2	3	3
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Rezultat prije oporezivanja	301	6.098.272	2.846.084
2. Amortizacija	302	3.496.755	3.123.250
3. Promjena zaliha	303	(7.213.411)	1.950.016
4. Promjena potraživanja	304	(1.194.154)	1.836.996
5. Promjena obaveza prema dobavljačima	305	951.401	(1.536.697)
6. Promjena rezervisanja	306	(41.360)	(6.818)
7. Plaćene kamate	307	-	-
8. Porez na dobitak	308	(246.778)	(383.163)
9. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	309	-	-
10. Promjena odloženih poreza i drugih nepomenutih stavki koje imaju uticaj na tok gotovine iz poslovnih aktivnosti	310	(728.573)	675.654
I. Neto tok gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 10)	311	1.122.152	8.505.323
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	312	752.785	1.911.913
1. Prodaja akcija i udjela	313	-	-
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	314	721.454	1.879.767
3. Ostali finansijski plasmani	315	-	-
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	316	31.330	32.146
5. Primljene dividende	317	-	-
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	318	4.179.666	6.915.303
1. Kupovina akcija i udjela	319	-	-
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	320	4.179.666	6.915.303
3. Ostali finansijski plasmani	321	-	-
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	322	(3.426.881)	(5.003.390)
C. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)	323	197.218	(201.661)
1. Uvećanje osnovnog kapitala	324	-	-
2. Dugoročni i kratkoročni krediti	325	197.218	(201.661)
3. Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze	326	-	-
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)	327	3.562.201	2.380.736
1. Otkup sopstvenih akcija i udjela	328	-	-
2. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze	329	82.134	53.747
3. Finansijski lizing	330	222.285	-
4. Isplaćene dividende	331	3.257.782	2.326.989
III. Neto tok gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	332	(3.364.983)	(2.582.397)
D. NETO TOK GOTOVINE (311+322+332)	333	(5.669.711)	919.536
E. GOTOVINA NA POČETKU IZVJEŠTAJNOG PERIODA	334	28.684.867	27.769.648
F. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	335	13.329	8.594
G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	336	14.086	12.911
H. GOTOVINA NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG PERIODA (333+334+335-336)	337	23.014.399	28.684.867

Obrazac uskladen sa članom 5. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 145/21) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

U Podgorici,

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog iskaza

Dana 29/03/2022



Odgovorno lice

ISKAZ O PROMJENAMA NA KAPITALU

u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2021.

-EUR -

Pozicija	OPIS	Red. br.	Osnovni kapital (grupa 30 bez 309)	Red. br.	Ostali kapital (rn 309)	Red. br.	Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31)	Red. br.	Emisiona premija (rn 320)	Red. br.	Rezerve (rn 321, 322)	Red. br.	Revalorizacione rezerve (grupa 33)	Red. br..	Neraspoređena dobit (grupa 34)	Red. br..	Gubitak (grupa 35)	Red. br.	Otkupljene sopstvene akcije i udjeli (rn 237)	Red. br.	Ukupno (kol. 2+3+4+5+6+ 7+8-9-10)
			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10
1.	Stanje na dan 01.01.2020. godine	401	67.986.605	410	-	419	-	428	-	437	8.550.698	446	(226.139)	455	15.212.454	464	-	473	-	482	91.523.618
2.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	402	0	411	-	420	-	429	-	438	0	447	0	456	0	465	-	474	-	483	0
3.	Korigovano početno stanje na dan 01.01.2020. godine (r.br. 1+2)	403	67.986.605	412	-	421	-	430	-	439	8.550.698	448	(226.139)	457	15.212.454	466	-	475	-	484	91.523.618
4.	Neto promjene u 2019. godini	404	0	413	-	422	-	431	-	440	0	449	49.955	458	243.022	467	-	476	-	485	292.977
5.	Stanje na dan 31.12.2020. godine (r.br. 3+4)	405	67.986.605	414	-	423	-	432	-	441	8.550.698	450	(176.185)	459	15.455.477	468	-	477	-	486	91.816.595
6.	Efekti retroaktivne ispravke materijalno značajnih grešaka i promjena računovodstvenih politika	406	0	415	-	424	-	433	-	442	0	451	0	460	0	469	-	478	-	487	0
7.	Korigovano početno stanje na dan 01.01.2021. godine (r.br. 5+6)	407	67.986.605	416	-	425	-	434	-	443	8.550.698	452	(176.185)	461	15.455.477	470	-	479	-	488	91.816.595
8.	Neto promjene u 2020 godini	408	0	417	-	426	-	435	-	444	0	453	31.568	462	2.269.971	471	-	480	-	489	2.301.539
9.	Stanje na dan 31.12.2021. godine (r.br. 7+8)	409	67.986.605	418	-	427	-	436	-	445	8.550.698	454	(144.617)	463	17.725.447	472	-	481	-	490	94.118.133

Obrazac usklađen sa članom 5. Zakona o računovodstvu („Sl. list CG“ broj 145/21) i DIREKTIVOM 2013/34/EU EVROPSKOG PARLAMENTA I Vijeća

U Podgorici,

Lice odgovorno za sastavljanje finansijskog iskaza

Dana 29/03/2022

Odgovorno lice



JUGOPETROL A.D.

Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.

(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

1. Opšte informacije

Jugopetrol A.D. (u daljem tekstu "Društvo") osnovan je 1947. godine kao državno Društvo na osnovu odluke Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Na dan 1. januara 1996. godine, kao rezultat vlasničke transformacije, Društvo je preregistrovano u akcionarsko društvo, pod imenom Jugopetrol A.D. Kotor. U oktobru 2002. godine, Hellenic Petroleum International S.A. kupio je 54,4% akcijskog kapitala Kompanije od Vlade i određenih Vladinih agencija Republike Crne Gore. Sjedište Društva je do 10. decembra 2014. godine bilo Trg Mata Petrovića br. 2, Kotor. Od 10. decembra 2014. godine sjedište Društva je u Podgorici, Stanka Dragojevića bb, Podgorica.

Društvo je trenutno glavni snabdjevač naftnih derivata u Crnoj Gori. Njegove glavne aktivnosti su veleprodaja naftnih derivata preko skladišnih kapaciteta u Baru i aerodromskih punionica u Tivtu i Podgorici, kao i maloprodaja i distribucija naftnih derivata preko 44 benzinskih stanica, dvije interne benzinske stanice na avio servisima u Tivtu i Podgorici i 3 pumpne stanice za jahte i čamce.

Prosječan broj zaposlenih u toku izvještajnog perioda iznosio je 99 (2020: 98 radnika). U nastavku je prikaz broja zaposlenih na kraju svakog mjeseca.

	2021	2020
Januar	99	97
Februar	99	97
Mart	99	97
April	100	96
Maj	102	98
Jun	101	99
Jul	100	97
Avgust	101	97
Septembar	99	97
Oktobar	98	98
Novembar	98	99
Decembar	94	99
Prosječan broj zaposlenih	99	98

Akcijama Kompanije trguje se na Montenegro berzi.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika

Osnovne računovodstvene politike su u skladu sa onima iz prethodne finansijske godine.

2.1 Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja

Društvo je sastavilo ove finansijske iskaze u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Službeni list Crne Gore", br. 145/21 od 31.12.2021.), odnosno na osnovu Odluke o neposrednoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda („MRS“) u Crnoj Gori („Sl. list CG“, br. 69/2002) i važećom računovodstvenom regulativom Crne Gore.

Društvo je pripremilo ove finansijske iskaze u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih iskaza za privredna društva i druga pravna lica ("Sl. list CG", br. 139/21 od 29.01.2021), izdatog od strane Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore na osnovu člana 1 Uredbe o povjeravanju poslova organa državne uprave nadležnog za poslove računovodstva i revizije ("Sl. list CG" broj 33/10 i "Sl. list CG" broj 44/07).

Promjene u MRS i MSFI izdate nakon 1. januara 2003. godine, nisu objavljene i zvanično usvojene u Crnoj Gori. U skladu sa Zakonom o računovodstvu Crne Gore, MRS i MSFI objavljeni od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde, moraju biti prevedeni od strane odgovarajućeg nadležnog organa Crne Gore koji posjeduje pravo prevoda i objavljivanja istih, odobreno od strane Međunarodne federacije računovođa (IFAC).

Poslednji zvanični prevod je objavljen za MRS koji su u primjeni od 1. januara 2009. godine, odnosno dio MSFI u primjeni od 1. januara 2013. i obuhvata samo osnovni tekst standarda i interpretacije i ne uključuje osnove za zaključivanje, ilustrativne primjere, uputstva za primjenu, komentare, mišljenja i ostali materijal objašnjenja. Takodje, navedeni prevod ne sadrži prevod Osnova za pripremu i prezentaciju finansijskih iskaza.

Tokom 2021. godine počela je zvanična primjena MSFI 16 - Lizing sa početkom od 1. januara 2021. godine, dok se primjene MSFI 9 - Finansijski instrumenti i MSFI 15 - Poslovni prihodi od ugovora sa kupcima odlažu.

Finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa konvencijom istorijskog troška, osim ako je drugačije navedeno u računovodstvenim politikama.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.1 Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja (nastavak)

a) *Izmjene i dopune MSFI čije su stupanje na snagu i primjena obavezni u 2021. godini*

Usvojene računovodstvene politike su u skladu sa onima iz prethodne finansijske godine:

- Reforma referentnih kamatnih stopa – Faza 2 - MSFI 9, MRS 39, MSFI 7, MSFI 4 i MSFI 16 (Dopune)

U avgustu 2020. godine, IASB je objavio Reformu referentnih kamatnih stopa - Faza 2, Dopune MSFI 9, MRS 39, MSFI 7, MSFI 4 i MSFI 16, završavajući svoj rad kao odgovor na reformu IBOR-a. Izmjene pružaju privremene olakšice koje se bave efektima finansijskog izvještavanja kada se međubankarska ponuđena stopa (IBOR) zamijeni alternativnom, gotovo bezrizičnom kamatnom stopom (RFR). Konkretno, izmjene predviđaju praktični izuzetak kada se obračunavaju promjene u osnovi za utvrđivanje ugovornih novčanih tokova finansijske imovine i obaveza, kako bi se zahtijevalo prilagođavanje efektivne kamatne stope, ekvivalentno kretanju tržišne kamatne stope. Takođe, dopune uvode olakšice kod prekida hedžing odnosa, uključujući privremeno oslobađanje od potrebe da se ispunji odvojeno prepoznatljiv zahtjev kada je RFR instrument određen za hedžing komponente rizika. Postoje i izmjene MSFI 7 Finansijski instrumenti: objelodanjivanja koja omogućavaju korisnicima finansijskih izveštaja da razumiju efekat reforme referentne kamatne stope na finansijske instrumente i strategiju upravljanja rizikom entiteta. Kada je primjena retrospektivna, entitet nije u obavezi da izmijeni podatke iz ranijih perioda. Usvajanje ovih izmjena nema materijalnog uticaja na finansijske izvještaje Društva.

- MSFI 16 Lizing - COVID-19 olakšice za zakupce (Dopuna)

Izmjena je na snazi za godišnje periode izvještavanja koja počinju na dan ili nakon 1. juna 2020. godine, retrospektivno. Ranija primjena je dozvoljena, uključujući i u finansijskim izveštajima koji još nisu odobreni za izdavanje na dan 28. maj 2020. Odbor za međunarodne računovodstvene standarde je izmjenio standard kako bi se pružila olakšica zakupcima od primjene MSFI 16 uputstva za računovodstveno evidentiranje modifikacija ugovora o zakupu za olakšice koje se javljaju, kao direktna posledica COVID-19 pandemije. Datom izmjenom se obezbjeđuje praktičan izuzetak za računovodstveni tretman u knjigama zakupca, prilikom prihvatanja bilo kakvih promjena u zakupninama, koje su rezultat olakšica uslijed COVID-19 pandemije, tako što može da ih obuhvati na isti način kao i svaku promjenu definisanu MSFI 16, ako promjena nije bila modifikacija ugovora o zakupu, samo ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

- Promjene lizing plaćanja dovode do promjene zakupnine koja je suštinski ista ili manja od zakupnine neposredno prije nastanka promjene.
- Svako smanjenje lizing plaćanja utiče samo na plaćanja koja su prвobitno dospjela na dan ili prije 30. juna 2021.
- Nema suštinskih promjena ostalih uslova zakupa.

b) *Standardi koji su izdati ali još nisu stupili na snagu i nisu ranije usvojeni*

- MSFI 10 Konsolidovani finansijski izvještaji i MRS 28 Investicije u pridružene entitete i zajednička ulaganja: Prodaja aktive između investitora i zavisnog društva (izmjene)

Izmjene ukazuju na poznato neslaganje zahtjeva u MSFI 10 i onih u MRS 28, vezanih za prodaju ili unošenje aktive između investitora i njegovih zavisnih društava i zajedničkih ulaganja. Glavna postljedica izmjena odnosi se na to da je ukupan gubitak ili dobitak priznat kada transakcija tangira poslovanje (bez obzira da li je riječ o zavisnom društvu ili ne). Djelimičan dobitak ili gubitak je priznat kada transakcija tangira aktivu koja ne predstavlja biznis, čak i kada je ova aktiva dio zavisnog društva.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.1 Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja (nastavak)

b) Standardi koji su izdati ali još nisu stupili na snagu i nisu ranije usvojeni (nastavak)

U decembru 2015. godine Odbor za međunarodne računovodstvene standarde odložio je datum primjene ovog standarda na neodređeno vrijeme čekajući ishod istraživanja vezano za primjenu metoda učešća. Ove izmjene još uvijek nisu usvojene od strane EU. Društvo je ocijenilo da usvajanje izmjena ovog standarda neće imati uticaj na finansijske iskaze Društva.

- MRS 1 Prezentacija finansijskih izvještaja: Klasifikacija kratkoročnih i dugoročnih obaveza (dopune)

Dopune su na snazi za godišnje periode izvještavanja koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2022. godine, a dozvoljena je ranija primjena. Međutim, kao odgovor na pandemiju COVID-19, Odbor je odložio datum stupanja na snagu za jednu godinu, odnosno 1. januar 2023. godine, kako bi kompanijama dalo više vremena da sprovedu sve promjene klasifikacije koje proizilaze iz amandmana. Cilj izmjena je promovisati dosljednost u primjeni zahtjeva pomažući kompanijama da utvrde da li je u izveštaju o finansijskom položaju, dugovi i druge obaveze s neizvjesnim datumom dospjeća potrebno klasifikovati kao kratkoročne ili dugoročne. Izmjene i dopune utiču na prezentaciju obaveza u izveštaju o finansijskom položaju i ne mijenjaju postojeće zahtjeve oko mjerjenja ili vremena priznavanja bilo koje imovine, obaveze, prihoda ili rashoda, niti informacije koje društvo objelodanjuje o tim statkama. Takođe, izmjene i dopune razjašnjavaju zahtjeve za klasifikacijom duga koji društvo može da podmiri izdavanjem vlastitih instrumenata kapitala.

U novembru 2021. godine, Odbor je izdao Nacrt dopuna standarda (Exposure Draft), koji pojašnjava tretman obaveza za koje je ugovorena ispunjenost kovenanti na datum nakon izvještajnog perioda. Konkretno, Odbor predlaže izmjene MRS 1 uskog obima koje efektivno poništavaju izmjene iz 2020. godine, a kojima se zahtjevalo od entiteta da klasifikuju kao kratkoročne samo one obaveze koje podlježu usaglašenosti sa kovenantama koje se moraju poštovati u narednih dvanaest mjeseci nakon izvještajnog datuma, u slučaju da na kraju izvještajnog perioda kovenante nisu ispunjene. Umjesto toga, prijedlog zahtjeva je da se od entiteta očekuje da posebno prikažu sve dugoročne obaveze koje podlježu usaglašenosti sa kovenantama koje treba da se ispoštuju u roku od dvanaest mjeseci nakon datuma izvještavanja. Nadalje, ako entitet ne obezbjedi usklađenost sa kovenantama na kraju izvještajnog perioda, biće potrebna dodatna objelodanjivanja. Prijedlozi Dopuna će stupiti na snagu za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2024. godine i biće potrebno da se primjenjuju retrospektivno u skladu sa MRS 8, a ranija primjena je dozvoljena. Odbor je takođe predložio da se shodno tome odloži datum stupanja na snagu dopuna iz 2020. godine, tako da se od entiteta neće očekivati da mijenjaju dosadašnju praksu prije nego što predložene izmjene i dopune stupe na snagu. Ove izmjene, uključujući prijedlog Nacrta dopuna standarda, još uvek nijesu usvojeni od strane EU. Društvo je ocijenilo da usvajanje dopuna ovog standarda neće imati uticaj na finansijske iskaze Društva.

- MSFI 3 Poslovne kombinacije; MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema; MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina kao i godišnja poboljšanja 2018-2020 (dopune)

Izmjene su na snazi za godišnje periode izvještavanja koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2022. godine, uz dozvoljenu raniju primjenu. Odbor za međunarodne računovodstvene standarde je izdao izmjene MSFI uskog opsega na sljedeći način:

- MSFI 3 Poslovne kombinacije (dopune) ažurira referencu u MSFI 3 Konceptualni okvir za finansijsko izvještavanje bez mijenjanja računovodstvenih zahtjeva za poslovne kombinacije.
- MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema (dopune) zabranjuje da preduzeće od troškova nekretnina, postrojenja i opreme odbije iznose primljene po osnovu prodaje artikala proizvedenih dok kompanija priprema sredstvo za njegovo korišćenje. Umesto toga, kompanija će prepoznati takav prihod od prodaje i vezane troškove u bilansu uspjeha.
- MRS 37 Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina (dopune) navodi koje troškove preduzeće uključuje u određivanju troškova ispunjavanja ugovora u cilju procjene da li je ugovor štetan.
- Godišnja poboljšanja 2018-2020 dovode do manjih izmjena na MSFI 1 Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja, MSFI 9 Finansijski instrumenti, MRS 41 Poljoprivreda i Ilustrativni primjeri za MSFI 16 Lizing.

Ove dopune još uvijek nisu usvojene od strane EU. Društvo je ocijenilo da usvajanje izmjena ovog standarda neće imati uticaj na finansijske iskaze Društva.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.1 Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja (nastavak)

b) Standardi koji su izdati ali još nisu stupili na snagu i nisu ranije usvojeni (nastavak)

- MSFI 16 Lizing - COVID-19 olakšice za zakupce nakon 30. juna 2021. godine (Dopuna)
- (dopuna)

Izmjena se primjenjuje na godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. aprila 2021. godine, uz dozvoljenu raniju primjenu, uključujući i finansijske izveštaje koji još nisu odobreni za objavljivanje na datum izdavanja ove dopune. U martu 2021. godine, Odbor je izmijenio uslove praktičnih izuzetaka od zahtjeva MSFI 16 koji zakupcima obezbjeđuje oslobođanje od primjene smjernica MSFI 16 o modifikacijama ugovora o zakupu, koje se odnose na olakšice koje su nastale kao direktna posljedica pandemije COVID-19. Nakon dopuna, praktični izuzeci se sada primjenjuju na olakšice za zakup za koje svako smanjenje lizing plaćanja utiče samo na plaćanja koja prvobitno dospijevaju 30. juna 2022. godine, pod uslovom da su ispunjeni drugi uslovi za primjenu praktičnog izuzetka. Društvo je ocijenilo da usvajanje dopuna ovog standarda neće imati uticaj na finansijske iskaze Društva.

- MRS 1 Prezentacija finansijskih izvještaja i MSFI Izveštaj iz prakse 2: Objelodanjivanje računovodstvenih politika (Dopune)

Izmjene i dopune stupaju na snagu za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2023. godine, uz dozvoljenu raniju primjenu. Izmjene daju smjernice o primjeni koncepta procjene materijalnosti na objelodanjivanje računovodstvenih politika. Posebno, izmjene MRS 1 zamjenjuju zahtjev za objelodanjivanjem „značajnih“ računovodstvenih politika sa zahtjevom za objelodanjivanjem „materijalnih“ računovodstvenih politika. Takođe, uputstva i ilustrativni primjeri su dodati u Izveštaj iz prakse kako bi pomogli u primjeni koncepta materijalnosti prilikom donošenja procjena o objelodanjivanju računovodstvenih politika. Društvo je ocijenilo da usvajanje dopuna i izmjena ovog standarda neće imati uticaj na finansijske iskaze Društva.

- MRS 8 Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjenama i greške: Definicija računovodstvenih procjena (Dopune)

Izmjene stupaju na snagu za godišnje izvještajne periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2023. godine, uz dozvoljenu raniju primjenu i primjenjuju se na promjene u računovodstvenim politikama i promjene računovodstvenih procjena koje se dešavaju na ili nakon početka tog perioda. Izmjenama se uvodi nova definicija računovodstvenih procjena, definisanih kao novčani iznosi u finansijskim izveštajima koji su predmet nesigurnosti pri odmjeravanju. Takođe, dopunama se pojašnjava šta su promjene u računovodstvenim procjenama i kako se one razlikuju od promjena računovodstvenih politika i ispravki grešaka. Ove izmjene još uvek nijesu usvojene od strane EU. Društvo je ocijenilo da usvajanje dopuna i izmjena ovog standarda neće imati uticaj na finansijske iskaze Društva.

- MRS 12 Porez na dobit: Odloženi porezi koji nastaju u vezi sa sredstvima i obavezama koje proističu iz jedne transakcije (Dopune)

Izmjene su na snazi za godišnje periode koji počinju na dan ili nakon 1. januara 2023. godine, uz dozvoljenu raniju primjenu. U maju 2021. godine, Odbor je izdao dopune MRS 12, koji sužavaju obim izuzetaka za početno priznavanje prema MRS 12 i preciziraju kako kompanije treba da obračunavaju odloženi porez na transakcije kao što su lizing i obaveze za povlačenje imovine iz upotrebe. Prema izmjenama, izuzetak od početnog priznavanja se ne primjenjuje na transakcije koje pri početnom priznavanju dovode do jednakih oporezivih i odbitnih prijevremenih razlika. Primjenjuje se samo ako priznavanje lizing sredstva i obaveze zakupa (ili obaveze za povlačenje imovine iz upotrebe i imovine koja se povlači iz upotrebe) doveđe do oporezivih i odbitnih privremenih razlika koje nijesu jednakе. Društvo je ocijenilo da usvajanje dopuna i izmjena ovog standarda neće imati uticaj na finansijske iskaze Društva.

2.2 Načelo stalnosti poslovanja

Finansijski iskazi su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja, koji prepostavlja da će Društvo nastaviti da posluje tokom neograničenog vremenskog perioda u predvidljivoj budućnosti.

S obzirom na pandemiju izazvanu COVID 19 virusom Društvo je preduzelo sve mjere prevencije propisane od strane Svjetske zdravstvene organizacije, Instituta za javno zdravlje Crne Gore i uskladilo interne procedure sa procedurama Hellenic Petroleum Grupe o prevenciji širenja pandemije. Društvo ne očekuje značajne efekte od uticaja COVID 19 virusa na načelo stalnosti poslovanja.

2.3 Izvještavanje o segmentima

O operativnim segmentima se izvještava na način usklađen sa internim izvještavanjem koje se sastavlja za potrebe glavnog donosioca odluka. Glavni donosilac odluka, koji je odgovoran za alokaciju resursa i ocjenu performansi operativnih segmenata, identifikovan je kao Upravni odbor koji donosi strateške odluke.

Poslovanje Društva analizira se sa aspekta distributivnih kanala prodaje, a ostvareni prihodi dijele na prihode u maloprodaji i prihode u veleprodaji.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.4 Preračunavanje stranih valuta

(a) *Funkcionalna i valuta prikazivanja*

Stavke uključene u finansijske izvještaje Društva se odmjeravaju koristeći valutu primarnog privrednog okruženja u kojem Društvo posluje ("funkcionalna valuta"). Izvještaji su sastavljeni u EUR, koji je funkcionalna i valuta prikazivanja Društva.

(b) *Transakcije i stanja*

Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primjenom deviznih kurseva važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspjeha.

2.5 Nematerijalna imovina

(a) *Licence*

Stečene licence računarskih softvera kapitalizuju se u iznosu troškova nastalih u sticanju i stavljanju u upotrebu softvera. Ovi troškovi se amortizuju tokom njihovog procijenjenog vijeka upotrebe (ne prelazi 5 godina).

(b) *Kompjuterski softver*

Izdaci vezani za razvoj ili održavanje kompjuterskih softverskih programa priznaju se kao trošak u periodu kada nastanu. Izdaci direktno povezani sa identifikovanim i unikatnim softverskim proizvodima koje kontroliše Društvo i koji će vjerovatno generisati ekonomsku korist veću od troškova duže od godinu dana, priznaju se kao nematerijalna ulaganja, ukoliko su ispunjeni uslovi za priznavanje.

Direktno pripisivi troškovi kapitalisani kao dio softverskog proizvoda obuhvataju troškove radne snage tima koji je razvio softver, kao i odgovarajući dio pripadajućih režijskih troškova.

Ostali troškovi razvoja koji ne ispunjavaju navedene kriterijume priznaju se kao trošak u periodu u kojem nastanu. Izdaci za razvoj koji su prvobitno priznati kao troškovi ne mogu se priznati kao sredstvo u narednom periodu.

Troškovi razvoja računarskog softvera priznati kao sredstvo amortizuju se tokom njihovog procijenjenog korisnog vijeka upotrebe, a koji nije duži od tri godine.

(c) *Pravo na korišćenje zemljišta*

Pravo na korišćenje zemljišta se iskazuje po nabavnoj vrijednosti i ne amortizuje se, uzimajući u obzir da Društvo očekuje konačan prenos vlasništva.

Za obračun amortizacije nematerijalne imovine koristi se linearna metoda.

2.6 Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za kumuliranu ispravku vrijednosti i rezervisanja po osnovu umanjenja vrijednosti.

Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrijednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo, u zavisnosti od toga što je primjenljivo, samo kada postoji vjerovatnoća da će Društvo u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova vrijednost može pouzdano utvrditi. Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog sredstva se isknjižava. Svi drugi troškovi tekućeg održavanja terete bilans uspjeha perioda u kojem su nastali.

Zemljište se ne amortizuje. Amortizacija drugih sredstava se obračunava primjenom linearne metode kako bi se rasporedila njihova nabavna vrijednost do rezidualne vrijednosti tokom procijenjenog vijeka trajanja, i to kao što slijedi:

Zgrade i postrojenja	5%
Mašine i oprema	5-15%
Kancelarijski namještaj i oprema	20-30%

Rezidualna vrijednost i korisni vijek upotrebe sredstva se revidiraju, i po potrebi koriguju, na datum svakog bilansa stanja.

Knjigovodstvena vrijednost sredstva svodi se odmah na njegovu nadoknadivu vrijednost, ukoliko je knjigovodstvena vrijednost veća od njegove procijenjene nadoknadive vrijednosti (napomena 2.7).

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.7 Umanjenje vrijednosti nefinansijskih sredstava

Sredstva sa neograničenim korisnim vijekom upotrebe ne podliježu amortizaciji i testiraju se na umanjenje vrijednosti jednom godišnjem. Za postrojenja, objekte i opremu, testiranje na umanjenje njihove vrijednosti vrši se kada događaji ili izmijenjene okolnosti ukažu da knjigovodstvena vrijednost možda neće biti nadoknadiva. Gubitak zbog umanjenja vrijednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrijednost sredstva veća od njegove nadoknadive vrijednosti.

Nadoknadiva vrijednost je veća vrijednost između neto prodajne vrijednosti i vrijednosti sredstava u upotrebi. Za svrhu procjene umanjenja vrijednosti, sredstva se grupišu na najnižim nivoima na kojima mogu da se utvrde odvojeni prepoznatljivi novčani tokovi (jedinice koje generišu gotovinu), kao što su benzinske stanice pojedinačno i instalacije. Knjigovodstvena vrijednost se svodi na nadoknadivu vrijednost, a razlika se priznaje kao trošak (gubitak zbog umanjenja vrijednosti) u bilansu uspjeha. Gubitak zbog umanjenja vrijednosti utvrđen prethodnih godina se stornira ukoliko su se okolnosti koje su uticale na umanjenje vrijednosti promijenile.

2.8 Finansijska sredstva

2.8.1 Početno priznavanje i mjerjenje finansijskih sredstava

Finansijska sredstva se pri početnom priznavanju klasifikuju kao finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti, finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat i finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz rezultat. Za klasifikaciju finansijskih sredstava koriste se dva kriterijuma: model upravljanja finansijskim sredstvima i karakteristike novčanih tokova koje generišu data finansijska sredstva. Uz izuzetak potraživanja od kupaca koja ne sadrže značajnu finansijsku komponentu ili za koje je Kompanija primijenila praktično rješenje, Kompanija finansijsko sredstvo prвobitno mjeri po njegovoj fer vrijednosti uvećanoj, u slučaju finansijskog sredstva koje nije priznato po fer vrijednosti kroz rezultat, za transakcione troškove. Potraživanja od kupaca koja nemaju značajnu finansijsku komponentu ili za koja je Kompanija primijenila praktično rješenje mjeri se po transakcionalo cijeni utvrđenoj u skladu s MSFI 15. Za više informacija pogledati napomenu 2.17 Prihodi po osnovu ugovora s kupcima.

Da bi se finansijsko sredstvo klasifikovalo i mjerilo po amortizovanoj vrijednosti ili fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat, potrebno je da se ostvare novčani tokovi koji su „isključivo plaćanje glavnice i kamate (SPPI)“ na preostali nenaplaćeni iznos glavnice. Ova procjena se naziva SPPI test i vrši se na nivou instrumenta. Poslovni model za upravljanje finansijskim sredstvima definise se na način na koji Kompanija upravlja svojim finansijskim sredstvima kako bi generisala novčane tokove. Poslovni model određuje da li će novčani tokovi biti rezultat naplate ugovorom definisanih novčanih tokova, prodaje finansijskih sredstava, ili i jednog i drugog. Kupovina ili prodaja finansijskih sredstava koja zahtijeva isporuku sredstava u vremenskom okviru koji je utvrđen propisom ili konvencijom na tržištu (uobičajeni način trgovanja) priznaje se na datum trgovanja, odnosno na datum kada se kompanija obaveže da će kupiti ili prodati dato sredstvo.

Naknadno vrednovanje

U svrhe naknadnog mjerjenja, finansijska sredstva se klasifikuju u tri kategorije:

- finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti (dužnički instrumenti)
- finansijska sredstva određena po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat bez recikliranja kumulativnih dobitaka i gubitaka po prestanku priznavanja (instrumenti kapitala)
- finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz rezultat

(a) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz rezultat perioda

Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz rezultat obuhvataju finansijska sredstva koja se drže radi trgovanja, finansijska sredstva određena pri početnom priznavanju po fer vrijednosti kroz rezultat, ili finansijska sredstva koja se obavezno mjeri po fer vrijednosti. Finansijska sredstva se klasifikuju kao sredstva koja se posjeduju radi trgovanja ako su kupljena u svrhu prodaje ili otkupa u kratkom roku.

Derivati se takođe kategorizuju kao „sredstva koja se drže radi trgovanja“ osim ako su određeni kao hedž fondovi. Sredstva u ovoj kategoriji klasifikuju se kao obrtna sredstva ako se posjeduju radi trgovanja ili se očekuje da će se realizovati u roku od 12 mjeseci od kraja izvještajnog perioda, u suprotnom se klasifikuju kao dugoročna. Finansijska sredstva s novčanim tokovima koja nijesu isključivo plaćanja glavnice i kamate klasifikuju se i mjeri po fer vrijednosti kroz rezultat, bez obzira na poslovni model.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.8 Finansijska sredstva (nastavak)

2.8.1 Početno priznavanje i mjerjenje finansijskih sredstava (nastavak)

(b) *Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti*

Kompanija mjeri finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti ako su ispunjena sljedeća dva uslova: a) finansijsko sredstvo se posjeduje u okviru poslovnog modela čiji je cilj držanje finansijskih sredstava radi prikupljanja ugovorenih novčanih tokova i b) ugovorni uslovi finansijskog sredstva na određene datume ostvaruju novčane tokove koji su isključivo plaćanja glavnice i kamate na preostali iznos glavnice. Finansijska sredstva po amortizovanoj vrijednosti naknadno se vrijednuju metodom efektivne kamatne stope (EIR) i podliježu umanjivanju vrijednosti. Dobici i gubici se priznaju kroz bilans uspjeha kada sredstvo prestane da se priznaje, kada se izmjeni ili mu se umanji vrijednost.

(c) *Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat bez prenošenja kumulativnih dobitaka i gubitaka po prestanku priznavanja (instrumenti kapitala).*

Pri početnom priznavanju, Kompanija može odabrati da neopozivo klasificuje svoja kapitalna ulaganja kao instrumente kapitala određene po fer vrijednosti kroz ostali ukupan rezultat kada ispunjavaju definiciju kapitala prema MRS 32 Finansijski instrumenti: Prezentacija i ne posjeduju se radi trgovanja. Klasifikacija se određuje od instrumenta do instrumenta. Dobici i gubici od tih finansijskih sredstava nikada se ne prenose u bilans uspjeha. Dividende se priznaju kao ostali prihodi u bilansu uspjeha kada se utvrdi pravo plaćanja, izuzev kada Kompanija ima koristi od takvih prihoda kao povraćaj dijela troška finansijskog sredstva, u kom slučaju se takvi dobici bilježe u ostalom ukupnom rezultatu. Instrumenti kapitala određeni po fer vrijednosti kroz ostali ukupni rezultat ne podliježu procjeni umanjenja vrijednosti.

Kompanija je odabrala da neopozivo klasificuje svoje navedene instrumente kapitala u ovu kategoriju.

2.8.2 Prestanak priznavanja i umanjenje vrijednosti

Prestanak priznavanja

Finansijsko sredstvo (ili, gdje je primjenljivo, dio finansijskog sredstva ili dio grupe sličnih finansijskih sredstava) prvenstveno prestaje da se priznaje (odnosno uklanja se iz konsolidovanog bilansa stanja Kompanije) kada: prava na primanje novčanih tokova od tog sredstva prestanu da važe ili kada Kompanija prenese svoja prava na primanje novčanih tokova od tog sredstva ili preuzeće obavezu plaćanja primljenih novčanih tokova u cijelini bez bitnog odlaganja trećoj strani u okviru prenosnog („pass-through“) aranžmana; ili ako (a) je Kompanija prenijela u najvećoj mjeri sve rizike i prinose od sredstva, ili (b) Kompanija nije prenijela niti zadržala u najvećoj mjeri sve rizike i prinose od sredstva, ali je prenijela kontrolu nad sredstvom. Kada je Kompanija prenijela svoja prava na primanje novčanih tokova od sredstva ili je sklopila prenosni aranžman, ona procjenjuje da li i u kojoj mjeri je zadržala rizike i prinose od vlasništva. Kada nije prenijela niti zadržala u najvećoj mjeri sve rizike i prinose od sredstva, niti prenijela kontrolu nad sredstvom, Kompanija i dalje priznaje preneseno sredstvo u mjeri u kojoj je i dalje uključena. U tom slučaju, Kompanija takođe priznaje povezanu obavezu. Preneseno sredstvo i povezana obaveza mjere se po osnovi koja odražava prava i obaveze koje je Kompanija zadržala.

Umanjenje vrijednosti

Za potraživanja od kupaca, Kompanija primjenjuje pojednostavljeni pristup u proračunu očekivanih kreditnih gubitaka (ECL). Prema tome, Kompanija ne prati izmjene u kreditnom riziku, već umjesto toga priznaje rezervu za gubitke na osnovu očekivanih kreditnih gubitaka na svaki izvještajni datum. Kompanija je uspostavila matricu rezervisanja koja se zasniva na iskustvu istorijskog kreditnog gubitka, prilagođenom faktorima koji se odnose na budućnost i koji su specifični za dužnike i ekonomsko okruženje.

2.9 Zalihe

Zalihe se vrijednuju po nabavnoj vrijednosti ili po neto prodajnoj vrijednosti u zavisnosti od toga koja je niža. Cijena koštanja se utvrđuje metodom ponderisanog prosjeka.

Nabavna cijena nafte i drugih proizvoda uključuje uvozne cijene uvećane za druge troškove dovođenja zaliha na njihovu trenutnu lokaciju i u trenutno stanje, kao što su transportni, troškovi osiguranja, uvoznih dažbina i slični.

Knjigovodstvena vrijednost zaliha robe se koriguje na kraju svakog mjeseca/kvartala po osnovu viškova/(manjkova) utvrđenih popisom zaliha na instalacijama (mjesečno) i u maloprodajnim objektima (kvartalno). Viškovi/(manjkovi) se vrijednosno iskazuju u okviru ostalih prihoda/(troškova) u bilansu uspjeha. Zalihe uključuju date avanse dobavljačima za robu.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.10 Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca su iznosi koje duguju kupci za prodatu robu ili izvršene usluge u okviru redovnog ciklusa poslovanja. Ukoliko se očekuje da potraživanja budu naplaćena u roku od godinu dana ili kraćem (ili u okviru redovnog ciklusa poslovanja ako je duži), potraživanja od kupaca se klasifikuju kao kratkoročna.

Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po fer vrijednosti, a naknadno se odmjeravaju po amortizovanoj vrijednosti, umanjenoj za rezervisanja po osnovu umanjenja vrijednosti. Rezervisanje za umanjenje vrijednosti potraživanja se utvrđuje kada postoji objektivan dokaz da Društvo neće biti u stanju da naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja.

Značajne finansijske poteškoće kupca, vjerovatnoća da će kupac biti likvidiran ili finansijski reorganizovan, propust ili kašnjenje u izvršenju plaćanja se smatraju indikatorima da je vrijednost potraživanja umanjena.

Iznos rezervisanja predstavlja razliku između knjigovodstvene vrijednosti potraživanja i vrijednosti koja će vjerovatno moći da se naplati. Knjigovodstvena vrijednost potraživanja umanjuje se preko ispravke vrijednosti, a iznos umanjenja se priznaje u bilansu uspjeha u okviru pozicije „ostali troškovi“ (napomena 27). Kada je potraživanje nenaplativo, otpisuje se na teret ispravke vrijednosti potraživanja. Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio otpisan, iskazuje se u bilansu uspjeha u okviru pozicije „ostali prihodi“ (napomena 24).

2.11 Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni i depozite po viđenju kod banaka.

2.12 Osnovni kapital

(a) *Akcijski kapital*

Obične akcije se klasifikuju kao kapital.

(b) *Rezerve*

Statutarne rezerve su formirane na osnovu odluka Upravnog odbora i Skupštine akcionara, iz raspodjele dobiti (5% kompanijskog dobitka nakon oporezivanja). Ova raspodjela je rađena u periodu od 2001. do 2003. godine, na osnovu odredbi prethodnog Zakona o preduzećima, iz 1996. godine, koji više nije na snazi, i novim Zakonom o privrednim društvima ne propisuje se obaveza izdvajanja u obavezne rezerve.

U skladu sa Kolektivnim ugovorom Društvo je izdvojilo dio iz neraspoređenog dobitka u stambeni fond na osnovu odluka Skupštine akcionara. Ovaj fond služi za finansiranje stambenih potreba zaposlenih i pokrivanje ostalih troškova nastalih u vezi sa tim.

(c) *Revalorizacione rezerve*

Revalorizacione rezerve se formiraju iz povećanja vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju u odnosu na njihovu dotadašnju knjigovodstvenu vrijednost.

2.13 Rezervisanja

Rezervisanja se priznaju kada Društvo ima postojeću zakonsku ili ugovornu obavezu koja je rezultat prošlih događaja, kada je u većoj mjeri vjerovatnije nego što to nije da će podmirenje obaveze iziskivati odliv sredstava i kada se može pouzdano procijeniti iznos obaveze.

Rezervisanje se odmjerava po sadašnjoj vrijednosti izdatka potrebnog za izmirenje obaveze, primjenom diskontne stope prije poreza koja odražava tekuću tržišnu procjenu vrijednosti za novac i rizike povezane sa obavezom.

2.14 Obaveze prema dobavljačima

Obaveze prema dobavljačima su obaveze plaćanja dobavljaču za preuzetu robu ili primljene usluge u redovnom toku poslovanja. Obaveze prema dobavljačima se klasifikuju kao tekuće ukoliko dospijevaju za plaćanje u roku od 1 godine.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.15 Primanja zaposlenih

(a) *Obaveze za penzije*

Društvo izdvaja doprinose u državne penzione fondove na obaveznoj osnovi. Kada su doprinosi uplaćeni, Društvo nema dalju obavezu plaćanja doprinos-a.

Doprinosi se priznaju kao troškovi primanja zaposlenih onda kada dospiju za plaćanje. Više plaćeni doprinosi se priznaju kao sredstvo u iznosu koji je moguće refundirati ili u iznosu za koji se smanjuje buduće plaćanje obaveza (vidjeti napomenu 26).

Društvo obezbjeđuje jubilarne nagrade i primanja nakon penzionisanja. Pravo na ove naknade je obično uslovljeno ostajanjem zaposlenog lica u službi do starosne granice određene za penzionisanje i do ostvarenja minimalnog radnog staža. Očekivani troškovi za pomenute naknade se akumuliraju tokom perioda trajanja zaposlenja. Definisana penziona obaveza se procjenjuje na godišnjem nivou od strane nezavisnih, kvalifikovanih aktuara, primjenom metode projektovane kreditne jedinice.

Sadašnja vrijednost obaveze po osnovu definisanih primanja utvrđuje se diskontovanjem očekivanih budućih gotovinskih isplata primjenom kamatnih stopa visokokvalitetnih obveznika Društva koje su iskazane u valutu u kojoj će obaveze za penzije biti plaćene i koje imaju rok dospijeća koji približno odgovara rokovima dospijeća obaveze za penzije.

Aktuarski dobici i gubici koji proističu iz iskustvenih korekcija i promjena u aktuarskim pretpostavkama koje prevazilaze 10% vrijednosti plana sredstava ili 10% definisanih obaveza u pogledu naknada obračunavaju se na teret ili u korist prihoda tokom očekivanog prosječnog preostalog radnog vijeka zaposlenih (napomena 15).

(b) *Otpremnine*

Otpremnine se isplaćuju pri raskidu radnog odnosa prije datuma redovnog penzionisanja, ili kada zaposleni prihvati sporazumno raskid radnog odnosa kao višak radne snage u zamjenu za otpremninu. Društvo priznaje otpremninu pri raskidu radnog odnosa kada je obavezno da: ili raskine radni odnos sa zaposlenim, u skladu sa usvojenim planom, bez mogućnosti odustajanja ili da obezbijedi otpremninu za prestanak radnog odnosa kao rezultat ponude u namjeri da se podstakne dobrovoljni raskid radnog odnosa u cilju smanjenja broja zaposlenih. Otpremnine koje dospijevaju u razdoblju dužem od 12 meseci nakon datuma bilansa stanja svode se na sadašnju vrijednost.

2.16 Porez na dobit i odloženo oporezivanje

Troškovi poreza za period uključuju tekući i odloženi porez. Poreska obaveza se priznaje u bilansu uspjeha, izuzev iznosa koji se odnosi na stavke direktno priznate u kapitalu, u kom slučaju se i poreska obaveza priznaje u kapitalu.

Tekući porez na dobit se obračunava na datum bilansa stanja na osnovu Crnogorskog Poreskog Zakona („Sl. Iist CG”, br. 65/01, 12/02, 80/04, 40/08, 86/09, 40/11, 14/12, 61/13 i 55/16), primjenom poreske stope od 9%. Obračunati porez na dobit se plaća najkasnije u roku od tri mjeseca od isteka perioda za koji se obračunava porez, kako je propisano od strane poreskih vlasti.

Odloženi porez na dobit se ukalkulisava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa u finansijskim izvještajima. Međutim, ukoliko odloženi porez na dobit, pod uslovom da nije računovodstveno obuhvaćen, proistekne iz inicijalnog priznavanja sredstva ili obaveze u nekoj drugoj transakciji osim poslovne kombinacije koja u trenutku transakcije ne utiče ni na računovodstvenu ni na oporezivu dobit ili gubitak, tada se on računovodstveno ne obuhvata. Odloženi porez na dobit se odmjerava prema poreskim stopama (i zakonu) koje su na snazi do datuma bilansa stanja i za koje se očekuje da će biti primijenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze izmiriti.

Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je vjerovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.

Odložena poreska sredstva i obaveze se „prebijaju“ kada postoji zakonski osnov da se „prebiju“ tekuća poreska sredstva sa tekućim poreskim obavezama, kada se odložena poreska sredstva i obaveze odnose na porez na dobit koji propisuje isti poreski organ jednom ili većem broju poreskih obveznika, i kada postoji namjera da se računi izmire na neto osnovi.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.17 Priznavanje prihoda

Prihodi po osnovu ugovora s kupcima

Prihodi se sastoje od fer vrijednosti prodaje roba i usluga, umanjene za porez na dodatu vrijednosti i sve akcize, rabate i popuste. Prihodi po osnovu ugovora s kupcima priznaju se kada se kontrola nad robama ili uslugama prenese na kupca u iznosu koji odražava naknadu na koju kompanija očekuje da ima pravo u zamjenu za tu robu ili usluge. Kontrola nad prodatom robom i pruženim uslugama prenosi se na kupca prilikom isporuke odgovarajućih proizvoda ili usluga. Prihodi se priznaju u onoj mjeri u kojoj je vjerovatno da će Kompanija ostvariti ekonomske koristi i da se prihod može pouzdano odmjeriti. Uslovi plaćanja variraju u skladu s vrstom transakcija prodaje i zavise uglavnom od prodatih proizvoda ili pruženih usluga, od kanala distribucije kao i od specifičnosti svakog kupca.

Kompanija procjenjuje da li djeluje kao principal ili agent u svakom svom aranžmanu za prihode. Kompanija je zaključila da u svim transakcijama prodaje djeluje kao principal.

Prihodi se priznaju kako slijedi:

Prodaja robe - veleprodaja i maloprodaja

Prihodi se priznaju kada je ugovorena obaveza kupcu (obaveza izvršenja) ispunjena prenošenjem ugovorene robe robe (odnosno kada kupac dobije kontrolu nad obećanom robom). Ako ugovor sadrži više od jedne obaveze izvršenja, ukupna cijena transakcije ugovora raspoređuje se između pojedinačnih, zasebnih obaveza izvršenja na osnovu njihovih relativnih samostalnih prodajnih cijena. Iznos priznatog prihoda je iznos koji se dodjeljuje ispunjenoj obavezi izvršenja na osnovu naknade koju kompanija očekuje da će primiti u skladu s uslovima ugovora s kupcima.

Pružanje usluga

Kod prodaje usluga, prihodi se priznaju u obračunskom periodu u kojem su usluge pružene, s obzirom na to da kupac dobija kontrolu nad dogovorenim uslugama, u odnosu na stepen završetka svake specifične obaveze izvršenja i procjenjuju na osnovu stvarne pružene usluge kao dio ukupnih usluga koje treba pružiti.

Varijabilna naknada

Ako naknada u ugovoru obuhvata varijabilni iznos, kompanija priznaje taj iznos kao prihod samo u onoj mjeri u kojoj je vrlo vjerovatno da u budućnosti neće doći do značajnog suprotnog trenda.

Popusti na količinu

Kompanija klijentima obezbeđuje popuste na količinu na osnovu pravova navedenih u odgovarajućim ugovorima.

Kompanija procjenjuje opcije za popuste koji se odnose na količinu kako bi utvrdila da li oni predstavljaju materijalno pravo koje dati kupac ne bi dobio bez sklapanja tog ugovora. Za sve takve opcije koje se smatraju materijalnim pravima, kompanija procjenjuje vjerovatnoću njihovog ostvarenja i zatim se dio cijene transakcije dodijeljen toj opциji odlaže i priznaje ili kada se ostvari ili kada istekne. Prema novim zahtjevima, Kompanija je zaključila da popusti na količinu predstavljaju materijalno pravo koje treba priznati tokom vremena do trenutka kada se ono ostvari ili kada istekne. Svi takvi popusti obračunavaju se u okviru finansijske godine.

Prihodi od kamata

Prihodi od kamata priznaju se prema metodi efektivne kamatne stope. Kada je vrijednost potraživanja umanjena, kompanija umanjuje knjigovodstvenu vrijednost potraživanja na rjen nadoknadivi iznos, što predstavlja procijenjenu vrijednost budućih novčanih tokova diskontovanih po originalnoj efektivnoj kamatnoj stopi instrumenta, i nastavlja ukidanje popusta kao prihoda od kamata.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.18 Zakupi

MSFI 16

Međunarodni standard finansijskog izvještavanja 16 (MSFI 16) objavljen je u januaru 2016. godine i zamjenjuje Međunarodni računovodstveni standard 17 (MRS 17) Lizing (Zakup), Tumačenje 4 Komiteta za tumačenje međunarodnog finansijskog izvještavanja (IFRIC 4) Određivanje da li neki aranžman sadrži lizing, Tumačenje SIC-15 Operativni lizing-podsticaji i Tumačenje SIC-27 Procjena suštine transakcija koje uključuju pravni oblik lizinga. MSFI 16 uspostavlja principe za priznavanje, vrednovanje, prezentovanje i objelodanjivanje lizinga i zahtijeva od korisnika lizinga da priznaju sve lizinge u okviru jedinstvenog modela bilansa stanja slično kao kod računovodstva za finansijski lizing prema standardu MRS 17. Ovaj standard obuhvata dva izuzeća kod priznavanja za korisnike lizinga - lizing kod kojeg sredstvo ima malu vrijednost (npr. lični računar) i kratkoročni lizing (odnosno lizing kod kojeg je period lizinga 12 mjeseci ili kraći).

Na datum početka lizinga, korisnik lizinga priznaje obavezu plaćanja lizinga (odnosno obavezu za lizing) i sredstvo koje predstavlja pravo korišćenja osnovnog sredstva tokom perioda trajanja lizinga (odnosno sredstvo s pravom korišćenja). Od korisnika lizinga zahtijeva se da zasebno priznaju troškove kamate za obavezu za lizing i troškove amortizacije za sredstvo s pravom korišćenja.

Od korisnika lizinga takođe se zahtijeva da ponovo vrednuju obavezu za lizing po nastupanju određenih slučajeva (npr. kod promjene u periodu lizinga, promjene u budućim plaćanjima za lizing koja nastane zbog promjene u indeksu ili stopi koja se koristi za određivanje tih plaćanja). Korisnik lizinga generalno priznaje ponovo vrednovani iznos obaveze za lizing kao korekciju sredstva s pravom korišćenja.

Računovodstvo davaoca lizinga prema MSFI 16 suštinski je neizmijenjeno u odnosu na sadašnje računovodstvo prema MRS 17. Davaoci lizinga i dalje će klasifikovati sve lizinge koristeći isti princip klasifikacije kao kod MRS 17 i razlikovaće dvije vrste lizinga: operativni i finansijski lizing.

Grupa je odabrala da koristi izuzetke koji su predloženi tim standardom za ugovore o lizingu za koje se period lizinga završava 12 mjeseci od datuma inicijalne primjene, i za ugovore o lizingu kod kojih osnovno sredstvo ima malu vrijednost.

Identifikovane su sljedeće kategorije lizinga (zakupa) i u cijelosti se odnose na zemljište, automobile, nekretnine, gdje se na osnovu promjene kod MSFI 16 od 1. januara 2019. godine ugovori koji su se prethodno priznavali kao operativni lizing, sada kvalifikuju kako je definisano novim standardom (napomena 6).

Pravo na korišćenje sredstva pod lizingom (zakupom) generalno se vrednuje prema iznosu obaveze za lizing, korišćenjem prosječne inkrementalne stope zaduživanja od 3%.

2.19 Raspodjela dividendi

Raspodjela dividendi akcionarima Društva se priznaje kao obaveza u periodu u kojem su akcionari Društva odobrili dividende.

2.20 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja

Društvo klasificuje dugotrajnu imovinu ili grupu za otuđenje kao imovinu koja se drži za prodaju ako se njena knjigovodstvena vrijednost može povratiti prevashodno prodajnom transakcijom, a ne daljim korišćenjem. Stalna imovina ili grupa za otuđenje koja se drži za prodaju, odmjerava se po nižem od sledeća dva iznosa: po knjigovodstvenoj vrijednosti ili fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje. Troškovi prodaje su dodatni troškovi koji se mogu direktno pripisati otuđenju imovine (grupi za otuđenje), isključujući troškove finansiranja i poreza na prihod.

Kriterijum za klasifikaciju sredstva kao sredstvo koje se drži za prodaju smatra se ispunjenim samo kada je prodaja vrlo vjerovatna i ako je imovina ili grupa za otuđenje raspoloživa za momentalnu prodaju u svom trenutnom stanju. Aktivnosti potrebne za izvršenje prodaje trebalo bi da ukazuju da je malo vjerovatno da će doći do značajnih promjena pri prodaji ili da će se odustati od prodaje. Odgovarajući nivo uprave mora da se posveti planu za prodaju te imovine i trebalo bi da se klasificuje kao završena prodaja u roku od jedne godine od datuma priznavanja.

Nekretnine, postrojenja i oprema i nematerijalna imovina se ne amortizuju kada su klasifikovani kao sredstva namijenjena za prodaju.

Sredstva i obaveze klasifikovane kao raspoložive za prodaju prikazane su odvojeno kao tekuće stavke u bilansu stanja.

Prestanak poslovanja predstavlja dio entiteta koji je otuđen, ili je klasifikovan kao dio koji se drži za prodaju, ako:

- a) predstavlja odvojenu značajnu liniju poslovanja ili geografsku oblast poslovanja,
- b) dio je jednog koordiniranog plana za otuđenje odvojene značajne linije poslovanja ili geografske oblasti poslovanja, ili
- c) je zavisni entitet stečen isključivo u cilju ponovne prodaje.

2. Pregled značajnih računovodstvenih politika (nastavak)

2.20 Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja (nastavak)

Prestanak poslovanja se isključuje iz rezultata od operacija koje se nastavljaju i prikazuje se kao iznos dobitka ili gubitka nakon poreza od prestanka poslovanja u bilansu uspjeha.

Sve ostale napomene uz finansijske izvještaje sadrže iznose za operacije nastavka poslovanja, osim ako nije drugačije navedeno.

2.21 Investicione nekretnine

Investicione nekretnine inicijalno se vrednuju u visini nabavne vrijednosti koja uključuje troškove nabavke. Nakon inicijalnog priznavanja, investiciona nekretnina vrednuje se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i nastalo obezvrjeđivanje.

Investiciona nekretnina prestaje da se priznaje po otuđenju ili ukoliko je prestala da se koristi a ne očekuju se buduće koristi od njenog otuđenja. Dobici ili gubici od rashodovanja ili otuđenja investicione nekretnine priznaju se u bilansu uspjeha u godini kada je sredstvo otuđeno ili rashodованo.

Način amortizacije i obezvrjeđenja investicionih nekretnina je isti kao kod materijalnih osnovnih sredstava. Procjena obezvrjeđenja vrši se godišnje.

3 Upravljanje finansijskim rizikom

3.1 Faktori finansijskog rizika

Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata valutni rizik, rizik kamatne stope i rizik cijena), kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik tokova gotovine. Upravljanje rizicima u Društvu je usmjereno na nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje Društva svedu na minimum tretirajući posebno svaku klasu rizika.

Upravljanje rizicima obavlja rukovodstvo Društva u sklopu politika odobrenih od strane matičnog Društva. Rukovodstvo identificira i procjenjuje finansijske rizike i definira načine zaštite od rizika tijesno sarađujući sa poslovnim jedinicama Društva. Odbor Direktora donosi, u pisanoj formi, osnovna pravila za sveukupno upravljanje rizicima, kao i politike, takođe u pisanoj formi, koje obuhvataju posebne oblasti kao što su devizni rizik, kreditni rizik i plasman viška likvidnih sredstava.

(a) *Tržišni rizik*

(i) *Valutni rizik*

Društvo posluje i prodaje uglavnom u Crnoj Gori i susjednim zemljama. Budući da je funkcionalna valuta poslovanja Društva EUR, i da se vrijednosti nabavke i prodaje konvertuju u vrijednosti u EUR, menadžment ocjenjuje da ne postoji značajan valutni rizik.

(ii) *Rizik promjena cijena*

Društvo je izloženo riziku od promjena cijena nafte. Međutim, uzimajući u obzir činjenicu da prodajne cijene prate tržišne cijene nafte, izloženost riziku od promjene cijena nije materijalna.

(iii) *Gotovinski tok i rizik kamatne stope*

Izloženost Društva tržišnom riziku od promjene kamatnih stopa odnosi se prije svega na njegove kratkoročne depozite u gotovini i gotovinske ekvivalente. Imajući u vidu aktuelne tržišne kamatne stope, ne postoji značajan rizik od promjena koje bi mogle negativno uticati na tokove gotovine.

(b) *Kreditni rizik*

Društvo nema značajne koncentracije kreditnog rizika. Društvo ima utvrđena pravila kako bi obezbijedilo da se prodaja proizvoda na veliko obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu istoriju. Prodaja trgovcima na malo obavlja se gotovinski ili putem kreditnih kartica. Društvo ima politike kojima se ograničava izloženost kreditnom riziku prema svakoj pojedinoj finansijskoj instituciji.

(c) *Rizik likvidnosti*

Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine i hartija od vrijednosti kojima se trguje, kao i obezbeđenje adekvatnih izvora finansiranja preko odgovarajućeg iznosa kreditnih obaveza i mogućnost da se izravna pozicija na tržištu.

3. Upravljanje finansijskim rizikom (nastavak)

3.2 Upravljanje rizikom kapitala

Cilj upravljanja kapitalom je da Društvo zadrži sposobnost da nastavi da posluje u neograničenom periodu u predvidljivoj budućnosti, kako bi akcionarima obezbijedilo povraćaj (profit), a ostalim interesnim stranama povoljnosti, i da bi očuvalo optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da smanji troškove kapitala.

Da bi očuvalo odnosno korigovalo strukturu kapitala, Društvo može da izvrši korekciju isplate dividendi akcionarima, vrati kapital akcionarima, izda nove akcije, ili, pak, može da proda sredstva kako bi smanjilo dugovanje.

Društvo, kao i ostale kompanije koje posluju unutar iste djelatnosti, prati kapital na osnovu koeficijenta zaduženosti (gearing ratio). U 2021. godini Društvo nije koristilo nikakve pozajmice od banaka. Ukupni kapital se dobija kada se na kapital, iskazan u bilansu stanja, doda neto dugovanje.

3.3 Procjena fer vrijednosti

Fer vrijednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu (hartije od vrijednosti raspoložive za prodaju) zasniva se na kotiranim tržišnim cijenama na dan bilansa stanja.

Pretpostavlja se da nominalna vrijednost, umanjena za gubitke zbog umanjenja vrijednosti potraživanja i obaveza, približno odražava njihovu fer vrijednost.

4. Ključne računovodstvene procjene i prosuđivanja

Računovodstvene procjene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju i zasnivaju se na istorijskom iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja za koje se vjeruje da će u datim okolnostima biti razumna.

4.1 Ključne računovodstvene procjene i prepostavke

Društvo pravi procjene i prepostavke koje se odnose na budućnost. Rezultirajuće računovodstvene procjene će, po definiciji, rijetko biti jednake ostvarenim rezultatima. O procjenama i prepostavkama koje sadrže rizik da će prouzrokovati materijalno značajne korekcije knjigovodstvenih vrijednosti sredstava i obaveza u toku naredne finansijske godine biće riječi u daljem tekstu.

(a) *Vijek upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme*

Društvo utvrđuje procijenjeni vijek upotrebe i sa njim povezanu stopu otpisa za svoje nekretnine, postrojenja i opremu. Rukovodstvo će uvećati trošak otpisa tamo gdje se vijek trajanja sredstva promijeni u odnosu na prethodno procijenjeni, ili će otpisati tehnički zastarjela ili nestrateška sredstva koja su napuštena ili prodata.

(b) *Ostale šeme davanja zaposlenima*

Sadašnja vrijednost obaveza zavisi od više faktora koji su određeni na aktuarskim osnovama koristeći brojne prepostavke. Prepostavke korišćene za određenje neto troška (prihoda) za ostala davanja zaposlenima uključuju očekivanu diskontnu stopu. Bilo kakve promjene u ovim prepostavkama će se odraziti na knjigovodstvenu vrijednost ovih obaveza.

Društvo određuje odgovarajuću diskontnu stopu na kraju svake godine. Ovo je kamatna stopa koja predstavlja razliku između tržišne kamatne stope koja se primjenjuje za datu godinu i ugovorene kamatne stope i koristi se prilikom određivanja sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih odliva gotovine koji će biti potrebnii za izmirenje ovih obaveza. Pri određenju odgovarajuće diskontne stope, Društvo uzima u obzir kamatne stope visokokvalitetnih komercijalnih zapisu denominiranih u valuti u kojoj će davanja biti isplaćena i sa rokovima dospijeća približnim rokovima odnosnih obaveza.

4. Ključne računovodstvene procjene i prosuđivanja (nastavak)

4.1 Ključne računovodstvene procjene i prepostavke (nastavak)

(c) Poresko zakonodavstvo

Porez na dodatu vrijednost

Rukovodstvo Društva pretpostavlja da će svi povraćaji PDV-a biti primljeni u roku od jedne godine, osim ukoliko je izvršeno posebno rezervisanje za umanjenje vrijednosti.

(d) Sudski sporovi

Kao što je objelodanjeno u napomeni br. 33 Društvo je uključeno u nekoliko sudskeh sporova u kojima nije moguće procijeniti krajnji ishod. Društvo formira nivo rezervisanja za sudske sporove u skladu sa sugestijama eksternog pravnog savjetnika.

4.2. Klučna prosuđivanja u primjeni računovodstvenih politika

(a) Umanjenje vrijednosti osnovnih sredstava

Društvo testira umanjenje vrijednosti osnovnih sredstava ukoliko postoje pokazatelji umanjenja vrijednosti. Nadoknade vrijednosti jedinica koje generišu gotovinu su određene na osnovu proračuna vrijednosti u upotrebi. Ovi proračuni zahtijevaju upotrebu procjena zasnovanih na istorijskim podacima korigovanim za projektovane promjene tržišnih uslova.

(b) Umanjenje vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju

Društvo se rukovodi smjernicama MSFI 9 da odredi kada je vrijednost finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju umanjena. Ovo određivanje zahtijeva značajno prosuđivanje. Prilikom prosuđivanja, Društvo, među ostalim faktorima, procjenjuje: trajanje i obim do kojeg će vrijednost ulaganja manja od nabavne vrijednosti ulaganja; finansijsko stanje primaoca ulaganja i izglede za okončanje posla u skoroj budućnosti, uključujući faktore kao što su učinak industrije i sektora, promjene u tehnologiji i tokove gotovine iz poslovanja i finansiranja.

(c) Finansijska kriza

Dužnici (ili zajmoprimci) Društva mogu doći u situaciju smanjene likvidnosti što posledično može uticati na njihovu sposobnost da otplaćuju pozajmljene iznose. Pogoršanje uslova poslovanja dužnika (ili zajmoprimca) takođe može uticati na tokove gotovine planirane od strane rukovodstva, kao i na našu procjenu umanjenja vrijednosti finansijskih i nefinansijskih sredstava. U mjeri u kojoj su informacije bile dostupne, rukovodstvo je pravilno iskazalo revidirane procjene očekivanih budućih tokova gotovine u procjenama umanjenja vrijednosti.

JUGOPETROL A.D.

Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.

(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

5. Nematerijalna ulaganja

	Softveri i Licence	Pravo na korišćenje zemljišta	Goodwill	Investicije u toku	Ukupno
Godina zavrsena 31. decembra 2020.					
Početno stanje neotpisane vrijednosti	546.931	4.852.604	848.942	13.750	6.262.227
Povećanja				46.020	46.020
Prenos sa sredstava u pripremi	37.600			(37.600)	-
Otuđenja					
Prenos sa materijalne imovine	720				720
Otuđenja					
Amortizacija	(90.676)				(90.676)
Neotpisana vrijednost	494.576	4.852.604	848.942	22.170	6.218.292
Na dan 31. decembra 2020.					
Nabavna vrijednost	1.601.931	4.852.604	848.942	22.170	7.325.646
Kumulirana ispravka vrijednosti	(1.107.355)				(1.107.355)
Neotpisana vrijednost	494.576	4.852.604	848.942	22.170	6.218.292
Godina zavrsena 31. decembra 2021.					
Početno stanje neotpisane vrijednosti	494.576	4.852.604	848.942	22.170	6.218.292
Povećanja				151.452	151.452
Prenos sa sredstava u pripremi	75.593			(75.593)	-
Otuđenja					
Prenos sa materijalne imovine	4.026				4.026
Otuđenja					
Amortizacija	(82.487)				(82.487)
Neotpisana vrijednost	491.708	4.852.604	848.942	98.029	6.291.283
Na dan 31. decembra 2021.					
Nabavna vrijednost	1.681.324	4.852.604	848.942	98.029	7.480.899
Kumulirana ispravka vrijednosti	(1.189.616)				(1.189.616)
Neotpisana vrijednost	491.708	4.852.604	848.942	98.029	6.291.283

Pravo korišćenja zemljišta na Instalaciji u Baru, u Kotoru i na avio servisu u Tivtu regulisano je Zakonom o zaštiti obalnog područja iz 1992. godine. Pomenuto zemljište stečeno je kupovinom krajem 60-ih i početkom 70-ih godina prošlog vijeka, međutim, zbog zakonske regulative koja je bila na snazi u to vrijeme (slučaj javne svojine), Kompanija nije mogla biti registrovana kao vlasnik zemljišta. Umjesto toga, nad ovim zemljištem registrovana je javna svojina, dok je Kompanija bila nosilac prava korišćenja iste. Imovina sa pravom korišćenja tretira se kao nematerijalna imovina i priznaje po trošku. Trošak amortizacije se ne obračunava, jer Kompanija očekuje da će vlasništvo biti konačno preneseno.

Bez obzira na gore navedeno, Kompanija je 1999. godine zaključila Ugovor o zakupu sa javnim preduzećem Morsko dobro (Uprava za pomorska pitanja), za gore navedeno zemljište. Ovaj Ugovor je produžen do 2027. godine Aneksom koji je potписан 2002. godine. Za zakup zemljišta, Kompanija plaća mjesecnu naknadu u iznosu od 6.133 EUR. Do 31. decembra 2018. godine, iznos zakupnine koji se plaćao 'Morskom dobru' je predstavljen kao trošak. Od 1. januara 2019. godine ovaj Ugovor o zakupu je predstavljen u skladu sa Međunarodnim standardom finansijskog izještavanja (MSFI) 16.

Goodwill predstavlja nematerijalnu imovinu koju čini višak novčane vrijednosti koji se prenosi kroz učešće tj. udio Društva u neto fer vrijednosti identifikovanih sredstava (zemljište, zgrada, rezervoari i ostalo) kupljenih od Dak petrola. Njega čine formirana mreža, stalni kupci, itd.

Vrednovanje goodwill-a nakon početnog priznanja vrši se jednom godišnje ili češće ukoliko događaji ili izmijenjene okolnosti ukažu na eventualno postojanje umanjenja vrijednosti u skladu sa MRS 36. Knjigovodstvena vrijednost goodwill-a poredi se sa njegovom nadoknadivom vrijednošću koja predstavlja vrijednost veću od vrijednosti u upotrebi i fer vrijednosti sredstava umanjene za troškove. Svako umanjenje vrijednosti odmah se priznaje kao trošak i naknadno se ne ukida.

Saldo pozicije „Prenos sa materijalne imovine“ (4.026 EUR) je u korelaciji sa saldom na istoj poziciji u tabeli Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (-4.026 EUR napomena 6). Prilikom stavljanja sredstva u upotrebu dio koji se odnosi na prava i koncesije prenešen je sa materijalne imovine na nematerijalnu imovinu.

JUGOPETROL A.D.

Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.

(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

6. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva

	Gradjevinsko zemljište	Gradjevinsko zemljište namijenjeno prodaji	Zgrade	Zgrade namijenjene prodaji	Pravo korišćenja i efekti po MSFI 16	Oprema	Investicione nekretnine	Investicije u toku	Ukupno
Godina završena 31. decembra 2020.									
Početno stanje neotpisane vrijednosti	14.171.659	867.000	14.299.394	71.857	1.216.558	5.141.775	1.748.328	5.194.813	42.711.384
Povećanja					3.151			6.864.642	6.867.794
Prenos sa NPO u pripremi			6.327.561			1.915.361		(8.242.922)	
Prenos na nematerijalnu imovinu								(720)	(720)
Otuđenja	(185.515)	(867.000)	(168.596)	(71.857)		(31.223)		(15.700)	(1.339.891)
Prenos između sredstava									
Obezvređenje								(39.774)	(39.774)
Amortizacija			(1.588.084)		(324.849)	(1.114.700)	(4.941)		(3.032.574)
Rezervisanja									
Neotpisana vrijednost	13.986.144		18.870.275		894.860	5.911.213	1.743.387	3.760.339	45.166.219
Na dan 31. decembra 2020.									
Nabavna vrijednost	13.986.144		52.773.735		894.860	25.006.968	1.827.125	3.760.339	98.249.172
Kumulirana ispravka vrijednosti			(33.903.460)			(19.095.755)	(83.738)		(53.082.953)
Neotpisana vrijednost	13.986.144		18.870.275		894.860	5.911.213	1.743.387	3.760.339	45.166.219
Godina završena 31. decembra 2021.									
Početno stanje neotpisane vrijednosti	13.986.144		18.870.275		894.860	5.911.213	1.743.387	3.760.339	45.166.219
Povećanja					1.056.031			4.028.214	5.084.245
Prenos sa NPO u pripremi			5.130.342			1.378.740		(6.509.082)	
Prenos na nematerijalnu imovinu				(187.341)				(4.026)	(4.026)
Otuđenja						(30.898)			(218.239)
Prenos između sredstava									
Obezvređenje			(1.823.241)		(311.364)	(1.274.722)	(4.941)		(3.414.268)
Amortizacija									
Rezervisanja									
Neotpisana vrijednost	13.986.144		21.990.035		1.639.527	5.984.334	1.738.447	1.275.444	46.613.931
Na dan 31. decembra 2021.									
Nabavna vrijednost	13.986.144		57.347.664		1.639.527	25.748.283	1.827.125	1.275.444	101.824.188
Kumulirana ispravka vrijednosti			(35.357.629)			(19.763.949)	(88.678)		(55.210.257)
Neotpisana vrijednost	13.986.144		21.990.035		1.639.527	5.984.334	1.738.447	1.275.444	46.613.931

Troškovi amortizacije iz napomena 5 i 6 iznose EUR 3.185.391 (u 2020: EUR 2.798.401).

JUGOPETROL A.D.

Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.

(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

6. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva (nastavak)

	Pravo na korišćenje				Obaveze za zakup
	Zemljište	Automobili	Ostala imovina	Ukupno	
Stanje na dan 01.01.2021. godine	407.929	108.187	378.744	894.860	745.658
Povećanja	1.056.031	-	-	1.056.031	1.089.248
Amortizacija	(107.364)	(54.247)	(149.754)	(311.364)	-
Troškovi kamata	-	-	-	-	21.102
Plaćanja	-	-	-	-	(243.387)
Stanje na dan 31.12.2021 godine (Napomene 6 i 17)	1.356.596	53.940	228.990	1.639.527	1.612.621
				2021.	2020.
Amortizacija				311.364	324.849
Troškovi kamata				21.102	23.739
Troškovi kratkoročnih zakupa				346.699	186.409
Ukupan iznos priznat u Bilansu uspjeha				679.165	534.997

Troškovi amortizacije po MSFI 16 iznose EUR 311.364 (u 2020: EUR 324.849).

7. Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja

a) Investicije

	31. decembar 2021.	31. decembar 2020.
Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica i zajednička ulaganja*	2.349	2.349
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	78.508	79.315
Ukupno	80.857	81.664

Zajednička ulaganja se odnose na 49% udjela koje Društvo posjeduje u kompaniji „Starmonte“ d.o.o. Kotor, preduće za istraživanje i proizvodnju nafte i/ili gasa, osnovanom u Kotoru 03.02.2000. godine. Tokom 2021. godine poslovanje preduzeća bilo je ograničeno isključivo na administrativne poslove, i nije bilo drugih poslovnih promjena.

b) Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju

Promjene u vrijednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju su bile kao što slijedi:

	2021.	2020.
Stanje 1. januara	79.315	50.581
Smanjenje/povećanje vrijednosti tokom godine	(807)	28.734
Stanje 31. decembra	78.508	79.315

Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju kotiraju se na Montenegro berzi i vrednuju po tržišnim cijenama akcija na dan 31. decembar 2021. godine.

c) Ostali dugoročni finansijski plasmani i potraživanja

Ostala dugoročna sredstva uključuju:

	31. decembar 2021.	31. decembar 2020.
Unaprijed plaćene beneficije zaposlenima	212.629	241.304
Fer vrijednost stambenih kredita	1.320.177	1.406.129
Ukupno stambeni krediti	1.532.806	1.647.433

Promjene na stambenim kreditima su kao što slijedi:

	2021.	2020.
Na dan 1. januara	1.647.433	1.760.294
Dodijeljeni krediti	82.134	53.747
Otplate	(197.218)	(201.661)

JUGOPETROL A.D.

Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.

(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

7. Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja (nastavak)

Direktan otpis nenaplativnih potraživanja		-
Prenos sa kratkoročnih finansijskih plasmana	457	35.053
Na dan 31. decembar	1.532.806	1.647.433

Stambeni krediti su dati na period od 5 do 20 godina sa kamatnom stopom koja iznosi EURIBOR minus 2% i ne može biti manja od 2%. Društvo je osiguralo date kredite hipotekom, a plaćanja se odvijaju kroz odbitke od zarada. EURIBOR koji se uzima je godišnja stopa i kao takav predstavlja fluktuirajuću kamatnu stopu.

Ročnost potraživanja za stambene kredite je kao što slijedi:

	31. decembar 2021.	31. decembar 2020.
Preko 1 godine	1.532.806	1.647.433
Do 1 godine (napomena 10)	163.648	164.105
Ukupno	1.696.454	1.811.538

8. Zalihe

	31. decembar 2021.	31. decembar 2020.
Roba za preprodaju - veleprodaja	11.054.371	5.797.451
Roba za preprodaju - maloprodaja	5.579.317	3.652.477
Rezervni djelovi i materijali	106.756	142.117
Avansi dobavljačima	303.857	230.607
Roba na putu	-	8.238
Ukupno	17.044.301	9.830.890

9. Kratkoročna potraživanja

a) Potraživanja od kupaca

	31. decembar 2021.	31. decembar 2020.
Potraživanja od kupaca u zemlji	11.317.615	9.665.608
Potraživanja od kupaca u inostranstvu	49.114	10.285
Ukupno potraživanja od kupaca	11.366.729	9.675.892
Potraživanja od kupaca	11.366.729	9.675.892
Minus: Ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca u zemlji	(552.247)	(937.051)
Potraživanja od kupaca - neto	10.814.482	8.738.841

Promjene na računu ispravke vrijednosti potraživanja su kao što slijedi:

	2021.	2020.
Stanje 1. januara	937.051	988.350
Otpisano kao nenaplativo	(384.604)	(42.471)
Naplaćena otpisana potraživanja (napomena 24)	(200)	(8.828)
Stanje 31. decembra	552.247	937.051

Ispravka vrijednosti spornih potraživanja je iskazana u okviru „ostalih rashoda iz poslovanja“, a naplaćena otpisana potraživanja u okviru „ostalih prihoda iz poslovanja“ (napomene 27 i 24). U 2021. godini nije bilo direktnih otpisa potraživanja od prodaje. Prihod od naplate otpisanih potraživanja u iznosu od 200 EUR je prikazan u okviru napomene 24.

Maksimalna izloženost kreditnom riziku na dan izyještavanja je fer vrijednost svake pojedinačne kategorije gore navedenih potraživanja. Sva potraživanja su vrednovana u EUR na 31. decembar 2021. i 2020. godine.

9. Kratkoročna potraživanja (nastavak)

a) Potraživanja od kupaca (nastavak)

Kreditni kvalitet potraživanja

Kreditni kvalitet potraživanja od kupaca koja nisu obezvrijedena mogu se vrednovati i svrstati na bazi istorijske informacije u sljedeće grupe:

	31. decembar 2021.	31. decembar 2020.
Potraživanja od kupaca		
Grupa 1	4.247.733	4.287.717
Grupa 2	6.566.749	4.451.124
Ukupno	10.814.482	8.738.841

U Grupu 1 se svrstavaju potraživanja obezbijeđena bankarskom garancijom ili mjenicom.

U Grupu 2 se svrstavaju potraživanja za koje nijesu obezbijeđeni kolaterali.

Starost potraživanja je kao što slijedi:

	31. decembar 2021.	31. decembar 2020.
Potraživanja od kupaca		
Do 3 mjeseca	10.798.444	8.749.898
Od 3 do 6 mjeseci	25.215	11.165
Preko 6 mjeseci	543.070	914.829
Ukupno	11.366.729	9.675.892

Struktura potraživanja preko 6 mjeseci je kao što slijedi:

	31. decembar 2021.	31. decembar 2020.
Potraživanja od kupaca starija od 6 mjeseci		
Državne kompanije	6.379	8.173
Privatne pumpe	160.653	265.364
Ostalo	376.038	641.293
Ukupno	543.070	914.830

b) Ostala potraživanja

	31. decembar 2021.	31. decembar 2020.
Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	5.472.076	4.033.601
Ostala nepomenuta potraživanja	485.919	1.367.406
Ukupno ostala potraživanja	5.957.995	5.401.007
Potraživanja za preplaćeni PDV i carinu	90.170	291.251
Potraživanja od vladinih agencija	32.276	16.250
Potraživanja za kamate	1.146	1.279
Potraživanja od zaposlenih	(140)	5
Ostala potraživanja	362.467	1.058.621
Ostala nepomenuta potraživanja, ukupno	485.919	1.367.406

JUGOPETROL A.D.

Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.

(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

10. Kratkoročni finansijski plasmani

	31. decembar 2021.	31. decembar 2020.
Kratkoročni finansijski plasmani		
DFS koji dospijevaju za naplatu do jedne godine (napomena 7)	163.648	164.105
Ukupno	163.648	164.105

11. Gotovina na računima i u blagajni

	31. decembar 2021.	31. decembar 2020.
Blagajna i gotovinski pazari sa maloprodajnih objekata	215.485	135.986
Tekući računi	22.798.914	28.548.881
Ukupno	23.014.399	28.684.867

	31. decembar 2021.	31. decembar 2020.
Gotovina kod banaka		
Crnogorska Komercijalna banka	816.900	52.523
Prva banka Crne Gore	10.041	982
Hipotekarna banka	21.983	21.484
NLB	3.949	12.103
Erste banka	21.779.958	28.317.666
Addiko banka	166.083	144.125
Ukupno	22.798.914	28.548.881

Tekući računi kod poslovnih banaka donose kamatu koja se bazira na prosječnoj ponderisanoj pasivnoj kamatnoj stopi bankarskih depozita koja je u 2021. godini iznosila od 0% do 0,05% na godišnjem nivou (0% do 0,05% na godišnjem nivou u 2020. godini).

12. Aktivna vremenska razgraničenja

	31. decembar 2021.	31. decembar 2020.
Unaprijed plaćene premije osiguranja	39.891	20.247
Ostali unaprijed plaćeni troškovi	208.630	52.933
Ukupno	248.521	73.180

13. Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost

	31. decembar 2021.	31. decembar 2020.
Potraživanja po osnovu poreza na dodatu vrijednost	5.419.344	3.990.520
PDV u datim avansima po opštoj stopi	52.732	43.081
Ukupno	5.472.076	4.033.601

Ukupno potraživanje po osnovu više plaćenog PDV-a na dan 31.12.2021. iznosi EUR 5.419.344, od čega se iznos od EUR 1.380.192 odnosi na period od oktobra 2012. do decembra 2013. i predmet je poreske kontrole koja je u toku (napomena br. 33).

Posljednja kontrola Poreske uprave odnosi se na period od oktobra 2019. do februara 2021. godine. Društvo je primilo Rješenje za povraćaj PDV-a na iznos od EUR 1.136.423, koji je uplaćen u maju 2021. godine.

JUGOPETROL A.D.

Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.

(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

14. Kapital i rezerve

	Osnovni kapital	Statutarn e rezerve	Druge rezerve	Revalorizacione rezerve	Neraspoređena dobit	Ukupno
Stanje na dan 01.01.2020 godine	67.986.605	2.469.979	6.080.719	(226.139)	15.212.455	91.523.618
Promjene u fer vrijednosti FS raspoloživih za prodaju	-	-	-	28.734	-	28.734
Odloženi porez	-	-	-	(2.586)	-	(2.586)
Aktuarski dobici	-	-	-	23.806	-	23.806
Dobit za godinu	-	-	-	-	2.570.008	2.570.008
Isplaćene dividende	-	-	-	-	(2.326.986)	(2.326.986)
Stanje na dan 31.12.2020 godine	67.986.605	2.469.979	6.080.719	(176.185)	15.455.477	91.816.594
<hr/>						
Promjene u fer vrijednosti FS raspoloživih za prodaju	-	-	-	(807)	-	(807)
Odloženi porez	-	-	-	73	-	73
Aktuarski dobici	-	-	-	32.302	-	32.302
Dobit za godinu	-	-	-	-	5.527.750	5.527.750
Isplaćene dividende	-	-	-	-	(3.257.780)	(3.257.780)
Stanje na dan 31.12.2021 godine	67.986.605	2.469.979	6.080.719	(144.617)	17.725.447	94.118.133

14.1. Akcijski kapital

Struktura akcijskog kapitala kompanije i akcionara na dan 31. decembar 2021. godine je sljedeća:

	Broj akcija	Procenat vlasništva	31. decembar 2021
Hellenic Petroleum International A.G.	2.529.489	54,35%	36.951.534
EK - NLB d.d. Ljubljana za klijente 2	430.293	9,25%	6.285.849
EK - Zbirni kastodi račun 1	377.138	8,10%	5.509.345
CK - Zbirni kastodi račun 1	165.065	3,55%	2.411.319
NM - Zbirni kastodi račun 8	97.386	2,09%	1.422.644
EK - Zbirni kastodi račun 2	50.564	1,09%	738.654
HB - Zbirni kastodi račun 1	24.943	0,54%	364.375
Otvoreni investicioni fond Moneta	22.072	0,47%	322.434
Otvoreni investicioni fond Trend	18.991	0,41%	277.426
CK - Zbirni kastodi račun 5	18.471	0,40%	269.830
EK - NLB d.d. Ljubljana za klijente 3	15.866	0,34%	231.775
Ostala pravna lica	46.005	0,99%	672.055
Fizička lica	857.688	18,43%	12.529.365
Ukupno	4.653.971	100%	67.986.605

Nominalna vrijednost akcija iznosi EUR 14.6083 po akciji.

JUGOPETROL A.D.

Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.

(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

14.2. Rezerve

	31. decembar 2021.	31. decembar 2020.
Stambeni fond	6.080.719	6.080.719
Rezerve društva	2.469.979	2.469.979
Rezerve	8.550.698	8.550.698

Rezerve društva u iznosu od EUR 2.469.979 (2020: EUR 2.469.979) su formirane izdvajanjem 5% iz dobiti za godinu, na osnovu odluke Upravnog odbora i Skupštine akcionara. Izdvajanje se vršilo u periodu do 2003. godine na osnovu prethodnog Zakona o preduzećima koji je propisivao obavezu izdvajanja dijela dobiti u obavezne rezerve. Novi Zakon o privrednim društvima ne predviđa obavezu izdvajanja dijela dobiti u obavezne rezerve.

Stambeni fond

Društvo, na osnovu odluke Skupštine akcionara, a u skladu sa Kolektivnim Ugovorom, po potrebi izdvaja dio iz dobiti za godinu u stambeni fond. Ovaj fond služi za finansiranje stambenih potreba zaposlenih i naknadu ostalih troškova nastalih u te svrhe.

15. Dugoročna rezervisanja

Dugoročna rezervisanja uključuju:

	31. decembar 2021.	31. decembar 2020.
Rezervisanje za naknade za otpremnine	299.304	334.367
Rezervisanje za jubilarne nagrade	73.951	80.249
Ukupno rezervisanja	373.255	414.616

Promjene na računima rezervisanja su kao što slijedi:

	Ostali benefiti zaposlenima
Stanje na 01/01/2020	421.434
Na teret/u korist bilansa uspjeha	37.097
Iskorišćeno u toku godine	(20.109)
Aktuarski gubici/(dobici)	(23.806)
Stanje na 31/12/2020	414.616
Stanje na 01/01/2021	414.616
Na teret/u korist bilansa uspjeha	117.744
Iskorišćeno u toku godine	(126.803)
Aktuarski gubici/(dobici)	(32.302)
Stanje na 31/12/2021	373.255

Rezervisanja za naknade za beneficije zaposlenima uključuju naknade za otpremnine pri odlasku u penziju i jubilarne nagrade za 10, 20 i 30 godina radnog staža.

Promjena u definisanim obavezama za otpremnine i jubilarne nagrade je sljedeća:

	Otpremnine		Jubilarne nagrade	
	2021	2020	2021	2020
Tekući troškovi zarada i naknada	107.488	21.407	(2.620)	4.760
Trošak kamata	10.442	8.935	2.435	1.994
Iskorišćeno u toku godine	(120.690)	(13.443)	(6.114)	(6.666)
Aktuarski dobici/gubici	(32.302)	(23.806)	-	-
Ukupno	(35.062)	(6.907)	(6.299)	88

JUGOPETROL A.D.**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.***(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)***15. Dugoročna rezervisanja (nastavak)**

Osnovne aktuarske pretpostavke koje su korišćene pri obračunu rezervisanja za naknade za otpremnine i rezervisanja za jubilarne nagrade su:

- *Ključne pretpostavke*

	31. decembar 2020.	31. decembar 2020.
Diskontna stopa	4,3%	3,2%
Rast prosječne zarade	0,5%	0,5%

16. Odložene poreske obaveze

Odložene poreske obaveze	Ubrzana poreska amortizacija	Dobit na osnovu fer vrijednosti	Ukupno
Na 1. januar 2020.	(88.765)	19.856	(68.909)
Uticaj na bilans uspjeha	(13.546)	-	(13.546)
Direktan uticaj na kapital	-	(2.585)	(2.585)
Na 31. decembar 2020.	(102.311)	17.271	(85.040)
Uticaj na bilans uspjeha	(3.191)	-	(3.191)
Direktan uticaj na kapital	-	73	73
Na 31. decembar 2021.	(105.502)	17.343	(88.158)

17. Ostale obaveze iz poslovanja

	31. decembar 2021.	31. decembar 2020.
Kratkoročne obaveze - MSFI 16	151.439	237.787
Ukupno	151.439	237.787

18. Primljeni avansi, depoziti i kaucije

	31. decembar 2021.	31. decembar 2020.
Primljeni avansi i depoziti od kupaca u zemlji	1.071.370	972.325
Primljeni avansi od ino kupaca	404.523	272.246
Ukupno	1.475.893	1.244.571

19. Obaveze prema dobavljačima

	31. decembar 2021.	31. decembar 2020.
Domaći dobavljači	2.549.235	1.863.533
Strani dobavljači	38.235	194.433
Ukupno	2.587.470	2.057.966

20. Ostale kratkoročne obaveze

	31. decembar 2021.	31. decembar 2020.
Obaveze za dividende iz prethodnog perioda	604.030	532.173
Obaveze za ostale naknade	3.431	621
Ukupno	607.461	532.794

JUGOPETROL A.D.

Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.

(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

21. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost i ostalih javnih prihoda

	31. decembar 2021.	31. decembar 2020.
Obaveze za porez na dodatu vrednost	113.524	169.392
Obaveze za akcize	8.045.463	6.798.306
Ukupno	8.158.987	6.967.698

22. Pasivna vremenska razgraničenja

	31. decembar 2021.	31. decembar 2020.
Obaveze za ostale lične rashode	371.171	279.671
Ostale kratkoročne obaveze i rezervisanja	726.552	709.402
Ukupno	1.097.723	989.073

23. Prihodi od prodaje – neto prihod

Rukovodstvo posmatra poslovanje sa aspekta proizvodnje i distribucije. Proizvodni kanal prihoda obuhvata prodaju naftnih derivata i prodaju dopunskog asortimana na benzinskim stanicama. Sa aspekta distribucije, rukovodstvo razdvaja prihode u maloprodaji i prihode u veleprodaji.

	2021.	2020.
Maloprodaja	79.205.900	47.817.161
Veleprodaja	70.683.362	34.483.853
Ukupno	149.889.262	82.301.014

Takođe, rukovodstvo analizira prodaju na domaćem i inostranom tržištu:

	2021.	2020.
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu	135.674.905	77.720.093
Prodaja goriva	119.920.054	66.341.600
Prodaja tečnog naftnog gasa	1.293.171	1.025.624
Prodaja ulja i plina u bocama	968.286	799.116
Prodaja ostale robe	13.422.167	9.550.880
Prihodi od usluga	71.228	2.874
Prihodi od prodaje na inostranim tržištima	14.214.357	4.580.921
Prodaja goriva	14.159.203	4.580.316
Prihodi od usluga	55.154	605
Ukupno	149.889.262	82.301.014

24. Ostali prihodi iz poslovanja

	2021.	2020.
Naplaćena otpisana potraživanja	200	8.828
Prihodi od više ukalkulisanih obaveza	53.310	-
Prihodi od više ukalkulisanih obaveza - pdv	51.874	5.306
Prihodi od osiguranja	4.732	2.704
Dobici od prodaje osnovnih sredstava - investicione nekretnine	16.476	1.720.322
Viškovi robe	640.372	378.126
Ostali prihodi	20.922	42.799
Ostali prihodi iz poslovanja, ukupno	787.886	2.158.085
Prihodi od zakupnina	18.649	53.975
Ostali poslovni prihodi	164.929	143.166
Ostali prihodi iz redovnog poslovanja, ukupno	183.578	197.141

JUGOPETROL A.D.

Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.

(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

25. Troškovi poslovanja

	2021.	2020.
Nabavna vrijednost prodate robe	126.861.036	65.946.639
Troškovi materijala	791.845	644.134
Nabavna vrijednost prodate robe i troškovi materijala, ukupno	127.652.881	66.590.773
Troškovi amortizacije i rezervisanja	3.496.755	3.123.250
COMO	4.080.513	3.430.532
Troškovi prevoza	1.189.582	940.999
Poštanski i troškovi telekomunikacije	150.922	156.068
Troškovi održavanja	1.295.887	1.226.852
Troškovi zakupa	302.904	159.461
Troškovi marketinga	383.518	207.707
Usluge trećih lica	724.677	814.719
Troškovi stručnog usavršavanja	15.641	5.373
Donacije i sponzorstva	34.941	179.845
Trošak reprezentacije	18.863	15.074
Troškovi osiguranja	227.854	194.644
Troškovi bankarskih provizija	343.615	205.198
Troškovi indirektnog poreza	381.757	472.403
Trošak školarina	11.200	8.600
Trošak licenci	134.556	187.048
Ostali operativni troškovi	303.653	204.111
Ostali troškovi poslovanja, ukupno	13.096.838	11.531.884

U COMO sistemu, pružalac usluge koji upravlja benzinskom stanicom, koristi usluge benzinske stanice zajedno sa pripadajućom opremom koja je u vlasništvu Jugopetrola AD, pod imenom i zaštitnim znakom Jugopetrola AD, za plasman proizvoda i pružanje usluga kao nezavisno pravno lice. Pružalac usluga ima pravo na nadoknadu za svoje usluge i vrši mjesečno fakturisanje provizije po osnovu ostvarene realizacije u skladu sa ugovorom sklopljenim sa Jugopetrol AD. Usluge trećih lica uglavnom se odnose na konsultantske i profesionalne usluge (EUR 466.428), kao i advokatske usluge (EUR 131.972). Naknada za zakonsku reviziju godišnjih finansijskih izvještaja u 2021. godini je iznosila EUR 31.000 (2020: EUR 31.226).

26. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

	2021.	2020.
Bruto zarade i naknade zarada	2.139.763	2.124.578
Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca	241.970	248.246
Prevoz na/sa posla	7.800	7.920
Zimnica	82.818	72.077
Humanitarna pomoć zaposlenima	14.349	6.200
Otpremnine i jubilarne nagrade	117.746	37.097
Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	31.847	22.170
Putni troškovi	14.062	5.607
Troškovi naknada članovima upravnog odbora	91.081	85.031
Lični rashodi po osnovu diskontovanja stambenih kredita	31.152	34.932
Ostali lični rashodi i naknade	243.196	118.149
Ukupno	3.015.784	2.762.007

Troškovi otpremnina i jubilarnih nagrada uključuju i iznose uplaćene po osnovu sporazumnog prekida radnih odnosa, kao i iznose ukalkulisavanja za otpremnine i jubilarne naknade na osnovu Aktuarskog izvještaja.

JUGOPETROL A.D.

Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.

(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

27. Ostali rashodi iz poslovanja

	2021.	2020.
Direktan otpis - potraživanja od prodaje		21.024
Gubici od rashodovanja osnovnih sredstava	213.892	381.769
Manjkovi po popisu	743.990	471.350
Ostali troškovi	55.247	40.360
Ostali rashodi, ukupno	1.013.129	914.503

28. Ostali prihodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite

	2021.	2020.
Prihodi kamata	57.699	69.491
Pozitivne kursne razlike	13.329	8.594
Prihodi od kamata po osnovu diskontovanja stambenih kredita	31.152	34.932
Ostali finansijski prihodi	15.752	24.456
Ukupno	117.932	137.473

29. Rashodi po osnovu kamata, kursnih razlika i drugih efekata ugovorene zaštite

	2021.	2020.
Rashodi kamata	21.689	23.759
Negativne kursne razlike	14.086	12.911
Ukupno	35.775	36.670

30. Poreski rashod perioda

	2021.	2020.
Tekući porez na dobit poslovne godine	561.989	262.530
Korekcije poreza iz ranijeg perioda	5.342	
Tekući porez na dobit	567.331	262.530
Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	3.191	13.546
Odloženi poreski rashodi ili prihodi perioda	3.191	13.546
Poreski rashod perioda, ukupno	570.522	276.076

Porez na dobit Društva prije oporezivanja se razlikuje od teorijskog iznosa koji bi nastao primjenom prosječne ponderisane poreske stope i bio bi kao što slijedi:

	2021.	2020.
Profit prije poreza	6.098.272	2.846.084
Porez obračunat po stopi od 9%	548.844	256.148
Poreski efekat od:		
Korekcije poreza iz ranijeg perioda	5.342	-
Troškovi koji se ne mogu odbiti za poreske svrhe	16.335	19.928
Porez na dobit	570.522	276.076

JUGOPETROL A.D.

Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembra 2021.

(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

31. Osnovna zarada po akciji

Osnovna zarada po akciji izračunava se tako što se dobit/(gubitak) koji pripada akcionarima Društva (matičnog pravnog lica) podijeli ponderisanim prosječnim brojem običnih akcija u opticaju za period isključujući obične akcije koje je Društvo otkupilo i koje se drže kao otkupljene sopstvene akcije.

Dividende po akciji izračunavaju se tako što se iznos isplaćene dividende u toku godine podijeli sa ponderisanim prosječnim brojem običnih akcija.

	2021.	2020.
Dobitak koji pripada akcionarima	5.559.319	2.619.963
Ponderisani prosječni broj običnih akcija u opticaju	4.653.971	4.653.971
Osnovna zarada po akciji (EUR po akciji)	1,19	0,56
Isplaćene dividende	3.257.782	2.326.989
Ponderisani prosečni broj običnih akcija u opticaju	4.653.971	4.653.971
Dividenda po akciji	0,70	0,50

32. Transakcije sa povezanim pravnim licima

Društvo je potpuno kontrolisano od strane Hellenic Petroleum S.A., grčke kompanije koja poseduje 54.35% njenog akcionarskog kapitala kroz Hellenic Petroleum International S.A., kompanije sa sjedištem u Austriji. Hellenic Petroleum je ekskluzivni dobavljač kompanije naftnim proizvodima. EKO ABEE, čerka-Društvo, koja je u cijelokupnom vlasništvu Hellenic Petroleum-a, snabdijeva kompaniju uljem i mazivima. Još dvije čerke kompanije Asprofos i HELPE International Consulting, u vlasništvu Hellenic Petroleum-a, snabdijevaju kompaniju različitim tehničkim i konsultantskim uslugama.

Ostvarene su sljedeće transakcije sa povezanim licima:

(a) Kupovina robe i usluga

Kupovina od povezanih pravnih lica	Odnos	Priroda transakcija	2021.	2020.
Hellenic Petroleum S.A.	Matično društvo	Kupovina naftnih proizvoda	120.473.744	54.186.271
Hellenic Petroleum S.A.	Matično društvo	IT usluge	289.010	267.588
EKO ABEE	Dio grupe	Kupovina ulja	151.595	119.290
HELPE International Consulting	Dio grupe	Usluge konsaltinga	210.000	270.000
Asprofos Engineering S.A.	Dio grupe	Usluge održavanja	0	20.000
Okta Crude Oil Refinery AD	Dio grupe	Usluge konsaltinga i analize	6.177	1.134
Okta Crude Oil Refinery AD	Dio grupe	Kupovina naftnih proizvoda	149.002	-
EKO Bulgaria EAD	Dio grupe	Program EKO guarantee	-	-
Ukupno			121.279.528	54.864.283

(b) Prodaja usluga:

Prodaja povezanim pravnim licima	Odnos	Priroda transakcija	2021.	2020.
Hellenic Petroleum S.A.	Matično društvo		-	-
EKO Serbia	Dio grupe		-	-
Hellenic Petroleum Cyprus	Dio grupe		-	-
EKO Bulgaria EAD	Dio grupe		-	-
Ukupno			-	-

Transakcije prodaje i kupovine robe i usluga obavljaju se po istim uslovima kao i transakcije sa trećim (ne povezanim) pravnim licima.

32. Transakcije sa povezanim pravnim licima (nastavak)

(c) Obaveze prema povezanim licima::

Prodaja povezanim pravnim licima	Odnos	Priroda transakcija	2021.	2020.
Hellenic Petroleum S.A.	Matično društvo	Kupovina naftnih proizvoda	789.089	315.345
Hellenic Petroleum S.A.	Matično društvo	IT usluge	79.327	267.588
EKO ABEE	Dio grupe	Kupovina ulja	-	37.025
Okta Crude Oil Refinery AD	Dio grupe	Usluge konsaltinga i analize	2.118	-
HELPE International Consulting	Dio grupe	Usluge konsaltinga	210.000	270.000
Ukupno			1.080.534	889.958

Potraživanja od povezanih pravnih lica su nastala uglavnom iz transakcija prodaje i dospijevaju za plaćanje po normalnim uslovima prodaje važećim na datum prodaje. Potraživanja nisu osigurana i ne nose nikakvu kamatu.

(d) Naknade ključnom rukovodstvu

	2021.	2020.
Zarade i ostala kratkoroč. primanja zaposlenih ključnog rukovodstva	486.809	481.011
Ukupno	486.809	481.011

Naknade ključnom rukovodstvu uključuju zarade i ostala lična primanja. Ključno rukovodstvo čine izvršni direktori i direktori sektora.

Naknade ključnom rukovodstvu podliježu istim zakonskim propisima (Zakon o radu, Zakon o porezu na dohodak fizičkih lica, Opšti i Pojedinačni Kolektivni Ugovor, ostali propisi), kojima podliježu zarade ostalih zaposlenih radnika.

33. Potencijalne i preuzete obaveze

Na dan 31. decembar 2021. godine Društvo vodi sudske sporove za koje rukovodstvo vjeruje da nema potrebe za dodatnim rezervisanjima po dolje navedenim sudskim sporovima u skladu sa MRS 37. Tokovi sudskih sporova prate se na dnevnoj osnovi.

Njihov pregled naveden je u nastavku:

- Tužilac Montenegro Bonus DOO Cetinje

Tužilac je pred Osnovnim sudom Kotor pokrenuo dva spora u kojima potražuje :

- U prvom sporu potražuje iznos od EUR 11.024.960 iz razloga što Jugopetrol AD, po izjavi tužioca, nije dozvolio korišćenje skladišnih kapaciteta na petrolejskim instalacijama, po privremenoj mjeri Privrednog suda Podgorica iz 2004. godine. Rješenjem Osnovnog suda Kotor od 6. novembra 2009. godine, određen je prekid postupka sve dok se ne okončaju sudski postupci iz prethodne tačke u kojima se treba utvrditi pitanje vlasništva spornih nepokretnosti na gore pomenutim petrolejskim instalacijama.

- U drugom sporu tužilac potražuje iznos od EUR 7.560.000 za izgubljenu dobit za koju navodi da bi bio u mogućnosti da je ostvari da je sporne skladišne kapacitete izdao u zakup nekom drugom pravnom licu. I ovaj spor je rješenjem Osnovnog suda Kotor P 439/09 od 4. oktobra 2010. godine prekinut sve do okončanja takođe sudskih postupaka iz prethodne tačke radi razrješenja spornog pitanja - pravo vlasništva na spornim nepokretnostima.

- Poreski rizici

Budući da su poreski zakoni predmet različitih tumačenja i čestih izmjena i dopuna, njihovo tumačenje od strane poreskih vlasti može se razlikovati od tumačenja od strane rukovodstva Društva. Kao rezultat toga, neke transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti, pri čemu bi Društvo moralo da plati dodatne poreze, kazne i kamate. Pravo na utvrđivanje poreske obaveze zastarjeva u roku od pet godina od isteka godine u kojoj je tu obavezu trebalo utvrditi. Navedeni rok odnosi se i na mogućnost vršenja inspekcijskog nadzora. Rukovodstvo procjenjuje da je Društvo na dan 31.12.2021. godine izmirilo sve poreske obaveze.

U toku 2014. godine pokrenut je postupak kontrole od strane Poreske uprave za period od 2011. godine do 2014. godine po osnovu svih vrsta poreza kojima upravlja Poreska uprava koji je još uvijek u toku. Prva četiri Rješenja poreskog inspektora su poništena od strane Komisije za žalbe Ministarstva finansija Crne Gore. Uprava prihoda i carina je 27. decembra 2021. dostavila novi Zapisnik, prema kojem Jugopetrol podliježe plaćanju ukupno 1.472.497,16 EUR na ime neizmirenih zakonskih obaveza (uključujući kamatu). Društvo je 30. decembra 2021. godine dostavilo primjedbe na Zapisnik. Dana 28. februara 2022. godine, Društву je dostavljeno Rješenje Uprave prihoda i carina kojim se utvrđuje obaveza Društva na iznos od EUR 1.472.497,16 po gore pomenutom osnovu.

JUGOPETROL A.D.**Napomene uz finansijske iskaze za godinu završenu 31. decembar 2021.**

(Svi iznosi su izraženi u EUR, osim ako nije drugačije naznačeno)

33. Potencijalne i preuzete obaveze (nastavak)

- Poreski rizici (nastavak)

Društvo je dana 15. marta 2022. godine priložilo žalbu Ministarstvu Finansija Crne Gore na navedeno rješenje. Do dana izvještaja revizora nije bilo daljih aktivnosti po ovom pitanju.

Na osnovu internih ocjena i procjene eksternih advokata/eksperata, Rukovodstvo vjeruje da neće biti izloženosti u ovom slučaju.

34. Događaji nakon datuma bilansa stanja

Tekući geopolitički događaji u Ukrajini, vojne akcije Rusije i reakcija evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država u vidu ekonomskih sankcija utiču na globalno tržište energetika i ekomska kretanja uopšte. Ovi događaji izazvali su nepredviđeni porast tržišnih cijena sirovina, goriva i energije i povećanu volatilnost deviznih kurseva. Teško je procijeniti dalji razvoj tržišnih cijena i ključnih makroekonomskih pokazatelja.

Društvo ne očekuje da će ovakav razvoj događaja imati direktni uticaj na njegovu sposobnost da uvozi i prodaje naftne proizvode. Ono uvozi svoje proizvode uglavnom iz Helenik Petroleum Grupe, prati razvoj situacije oko krize u Ukrajini i planira svoje poslovanje u skladu sa tim.

Društvo smatra ove događaje nekorektivnim dogadajima nakon izvještajnog perioda, čiji se potencijalni efekat ne može pouzdano procijeniti.

Pored pomenutog nije bilo drugih značajnih događaja nakon datuma iskaza o finansijskoj poziciji koji bi zahtijevali objelodanjivanje u napomenama uz priložene finansijske iskaze Društva za 2021. godinu.

U Podgorici,

Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvještaja

Odgovorno lice

Dana 29/03/2022

